



Grade 3



TERM 2









HL VEN








WORKSHEET

PACK





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	liᱠo	leᱠo	lela	lawe	
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱢᱤ

ᱠᱤᱢᱤ

ᱠᱤᱢᱤ

ᱠᱤᱢᱤ







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ᱘ᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ ᱘ᱤᱨᱤ. O wana baisigira yawe nga vhu᱘ᱤᱨᱤᱰᱤ ha mabebo awe sa mpho, ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ zwe vhu᱘ᱤᱨᱤᱰᱤ. A lingedza nga ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ ᱘ᱤᱨᱤ. ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ zwa mu ᱘ᱤᱨᱤᱰᱤᱤᱨᱤᱰᱤ.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	liᱠo	leᱠo	ᱠela	ᱠawe	
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱢᱤ

ᱠᱤᱢᱤ

ᱠᱤᱢᱤ

ᱠᱤᱢᱤ







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ᱘ᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ ᱘ᱤᱨᱤ. O wana baisigira yawe nga vhu᱘ᱤᱨᱤᱰᱤ ha mabebo awe sa mpho, ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ zwe vhu᱘ᱤᱨᱤᱰᱤ. A lingedza nga ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ ᱘ᱤᱨᱤ. ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ zwa mu ᱘ᱤᱨᱤᱰᱤᱨᱤᱰᱤ.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou ḲoḲa baisigira? _____ u khou ḲoḲa baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laṭa tshovha. O tshutshudza na Maluṭa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Mutondi o laṭa mini? Mutondi o laṭa _____. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaḁe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____. 				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: lingedza Ñwalani mbudziso nga: tshena				

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	liṭo	lelo	lela	lawe	
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoṭhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuḁi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoṭhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____. 				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱢᱤ

ᱠᱤᱢᱤ

ᱠᱤᱢᱤ

ᱠᱤᱢᱤ







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ᱘ᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ ᱘ᱤᱨᱤ. O wana baisigira yawe nga vhu᱘ᱤᱨᱤᱰᱤ ha mabebo awe sa mpho, ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ zwe vhu᱘ᱤᱨᱤᱰᱤ. A lingedza nga ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ ᱘ᱤᱨᱤ. ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ zwa mu ᱘ᱤᱨᱤᱰᱤᱨᱤᱰᱤ.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	liᱠo	leᱠo	lela	lawe	
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱢᱤ

ᱠᱤᱢᱤ

ᱠᱤᱢᱤ

ᱠᱤᱢᱤ







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ᱘ᱤ murengela ᱠᱤᱨᱤ ᱘ᱤᱨᱤ. O wana baisigira yawe nga vhu᱘tambo ha mabebo awe sa mpho, ᱠᱤ minwaha ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u namela zwe vhutoto. A lingedza nga ndila dzo᱘he. ᱠᱤᱨᱤ zwa mu ᱘ungufhadza.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena







ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	liᱠo	leᱠo	lela	lawe	
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	<ol style="list-style-type: none"> Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____. 				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____. 				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ᱠᱤᱢᱤ

ᱠᱤᱢᱤ

ᱠᱤᱢᱤ

ᱠᱤᱢᱤ







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ᱘ᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ ᱘ᱤᱨᱤ. O wana baisigira yawe nga vhu᱘ᱤᱨᱤᱰᱤ ha mabebo awe sa mpho, ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ zwe vhu᱘ᱤᱨᱤᱰᱤ. A lingedza nga ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ ᱘ᱤᱨᱤ. ᱠᱤᱢᱤᱨᱤᱰᱤ zwa mu ᱘ᱤᱨᱤᱰᱤᱨᱤᱰᱤ.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	liᱠo	leᱠo	ᱠela	ᱠawe	
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ḲiḲo

ḲeḲo

Ḳela

Ḳawe







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ḡo murengela Ḳinwe ḡvha. O wana baisigira yawe nga vhuḡambo ha mabebo awe sa mpho, Ḳa minwaha ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ḡamela zwe vhutoto. A lingedza nga ḡdila dzoḡhe. Izwi zwa mu ḡungufhadza.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	liᱠo	leᱠo	lela	lawe	
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ḲiḲo

ḲeḲo

Ḳela

Ḳawe







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ḡo murengela Ḳinwe ḡvha. O wana baisigira yawe nga vhuḡambo ha mabebo awe sa mpho, Ḳa minwaha ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ḡamela zwe vhutoto. A lingedza nga ḡdila dzoḡhe. Izwi zwa mu ḡungufhadza.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	<ol style="list-style-type: none"> Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____. 				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	<ol style="list-style-type: none"> Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ḲiḲo

ḲeḲo

Ḳela

Ḳawe







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ḡo murengela Ḳinwe ḡuvha. O wana baisigira yawe nga vhuḡambo ha mabebo awe sa mpho, Ḳa minwaha ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ḡamela zwe vhutoto. A lingedza nga ḡdila dzoḡhe. Izwi zwa mu ḡungufhadza.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	liᱠo	leᱠo	lela	lawe	
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ḲiḲo

ḲeḲo

Ḳela

Ḳawe







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ḡo murengela Ḳinwe ḡvha. O wana baisigira yawe nga vhuḲambo ha mabebo awe sa mpho, Ḳa minwaha ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ḡamela zwe vhutoto. A lingedza nga ḡdila dzoḲhe. Izwi zwa mu Ḳungufhadza.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	liᱠo	leᱠo	ᱠela	ᱠawe	
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ḲiḲo

ḲeḲo

Ḳela

Ḳawe







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ḡo murengela Ḳinwe ḡvha. O wana baisigira yawe nga vhuḲambo ha mabebo awe sa mpho, Ḳa minwaha ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ḡamela zwe vhutoto. A lingedza nga ḡdila dzoḲhe. Izwi zwa mu Ḳungufhadza.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	liᱠo	leᱠo	lela	lawe	
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ḲiḲo

ḲeḲo

Ḳela

Ḳawe







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ḡo murengela Ḳinwe ḡuvha. O wana baisigira yawe nga vhuḡambo ha mabebo awe sa mpho, Ḳa minwaha ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ḡamela zwe vhutoto. A lingedza nga ḡdila dzoḡhe. Izwi zwa mu ḡungufhadza.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱵᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱤ ᱢᱤᱫᱽ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱵa tshovha. O tshutshudza na Maluᱵa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱢᱷᱚᱨᱵᱷᱚᱨᱤ	1. Mutondi o laᱵa mini? Mutondi o laᱵa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalade? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				

ᱵᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱤ ᱢᱤᱫᱽ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱷᱚᱨᱵᱷᱚᱨᱤ	ᱢᱷᱚᱨᱵᱷᱚᱨᱤ mafhungo nga: lingedza ᱢᱷᱚᱨᱵᱷᱚᱨᱤ mbudziso nga: tshena

ᱵᱤᱨᱵᱷᱚᱨᱤ ᱢᱤᱫᱽ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	liᱵo	leᱵo	lela	lawe	
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱵhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱵi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱵhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱢᱷᱚᱨᱵᱷᱚᱨᱤ	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ḲiḲo

ḲeḲo

Ḳela

Ḳawe







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ḡo murengela Ḳinwe ḡvha. O wana baisigira yawe nga vhuḲambo ha mabebo awe sa mpho, Ḳa minwaha ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ḡamela zwe vhutoto. A lingedza nga ḡdila dzoḲhe. Ḳzwi zwa mu Ḳungufhadza.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ḲiḲo

ḲeḲo

Ḳela

Ḳawe







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ḡo murengela Ḳinwe ḡvha. O wana baisigira yawe nga vhuḡambo ha mabebo awe sa mpho, Ḳa minwaha ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ḡamela zwe vhutoto. A lingedza nga ḡdila dzoḡhe. Ḳzwi zwa mu ḡungufhadza.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	liᱠo	leᱠo	ᱠela	ᱠawe	
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ḲiḲo

ḲeḲo

Ḳela

Ḳawe







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ḡo murengela Ḳinwe ḡvha. O wana baisigira yawe nga vhuḡambo ha mabebo awe sa mpho, Ḳa minwaha ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ḡamela zwe vhutoto. A lingedza nga ḡdila dzoḡhe. Izwi zwa mu ḡungufhadza.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ	
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ḲiḲo

ḲeḲo

Ḳela

Ḳawe







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ḡo murengela Ḳinwe ḡuvha. O wana baisigira yawe nga vhuḡambo ha mabebo awe sa mpho, Ḳa minwaha ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ḡamela zwe vhutoto. A lingedza nga ḡdila dzoḡhe. Izwi zwa mu ḡungufhadza.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laḵa tshovha. O tshutshudza na Maluḵa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ḲWALANI	1. Mutondi o laḵa mini? Mutondi o laḵa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaḵe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: lingedza Ḳwalani mbudziso nga: tshena

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	Ḳiḵo	ḲeḲo	Ḳela	Ḳawe	
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoḵhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuḵi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoḵhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ḲWALANI	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ḲiḲo

ḲeḲo

Ḳela

Ḳawe







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ḡo murengela Ḳinwe ḡvha. O wana baisigira yawe nga vhuḡambo ha mabebo awe sa mpho, Ḳa minwaha ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ḡamela zwe vhutoto. A lingedza nga ḡdila dzoḡhe. Izwi zwa mu ḡungufhadza.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe






ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	liᱠo	leᱠo	lela	lawe	
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ḲiḲo

ḲeḲo

Ḳela

Ḳawe







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ḡo murengela Ḳinwe ḡvha. O wana baisigira yawe nga vhuḡambo ha mabebo awe sa mpho, Ḳa minwaha ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ḡamela zwe vhutoto. A lingedza nga ḡdila dzoḡhe. Izwi zwa mu ḡungufhadza.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱠᱤ
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ḲiḲo

ḲeḲo

Ḳela

Ḳawe







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ḡo murengela Ḳinwe ḡvha. O wana baisigira yawe nga vhuḡambo ha mabebo awe sa mpho, Ḳa minwaha ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ḡamela zwe vhutoto. A lingedza nga ḡdila dzoḡhe. Izwi zwa mu ḡungufhadza.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	hwala	dyambila	nzambo	swela	
		ñwenda	thivha	mmbudza	mvula	
	VHALANI	Londolani u ofha dyambila. Dyambila ndi ñowa. Dyambila li a luma. Londolani o ri u li vhona a tou fhufha nzambo. A ho ngo vha na o no fara. Dyambila lo ita uri a late na zwe a vha o hwala. Mukomana wawe o vha a tshi khou swela uri u do xela, nga ndila ye a vha a tshi khou gidimisa zwone.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yañu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lindelani o mmbudza uri ñwenda ndi tshithu tshavhudi. Ñwenda namusi wa ñelwa nga mvula a u vhonali u ñukala. Lindelani o mmbudza uri ndi tea u thivha thoho musu mvula i tshi na. Wa sa thivha thoho u do hotola.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dyambila Ñwalani mbudziso nga: mvula





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	tshikolo	tshena	tshovha	tshutshudza	
		mmbudza	mmbangiseni	mmboniseni	mmbengwa	
	VHALANI	Tshikolo tsha Tshiloniwe tshi ambara hemmbe tshena. Mutondi o feila a vhuya a tou laᱠa tshovha. O tshutshudza na Maluᱠa we a vha a tshi kona tshikoloni. Zwino vha khou shuma bulasini. Tshikolo tsho bala. O vha a tshi faneleswa nga hemmbe tshena na vhurukhu vhutswu.				
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Mutondi o laᱠa mini? Mutondi o laᱠa _____. 2. Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe ya muvhalaᱠe? Ho vha hu tshi ambariwa hemmbe _____.				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: lingedza ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: tshena

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	liᱠo	leᱠo	lela	lawe	
	VHALANI	Mmbangiseni na Mmboniseni a vha funani zwone. Vho mmbudza uri vha vhala vhoᱠhe. Ngazwo vha tshi phasa zwavhuᱠi ngauri vha a funzedzana. Vho no tou shanduka vho Mmbengwa mbudzi ya gwembe ngauri vha fhira kilasi yoᱠhe. Vho mmbudza uri u vhala hu a vhuyedza.				
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Ndi vho nnyi vha sa funani zwone? Vha sa funani zwone ndi _____ na _____. 2. Ndi nga mini vho vha vha tshi phasa? Vho vha vha tshi phasa ngauri vho vha vha tshi _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

basigira

tshi

fhedzi

humbula

lingedza



BULANI
ZWI
PFALE

ḲiḲo

ḲeḲo

Ḳela

Ḳawe







VHALANI







Bheki o vha a tshi fi uri vha murengele., fhedzi vha si murengele. Vha mu vhudza uri vha ḡo murengela Ḳinwe ḡvha. O wana baisigira yawe nga vhuḡambo ha mabebo awe sa mpho, Ḳa minwaha ya 8. Musi o no iwana, a tshi lingedza u ḡamela zwe vhutoto. A lingedza nga ḡdila dzoḡhe. Izwi zwa mu ḡungufhadza.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a no khou Ḳoda baisigira? _____ u khou Ḳoda baisigira. 2. Ndi vho nnyi vho no vhaho na dzi baisigira? Ndi _____ dzawe dzi re na baisigira. 3. Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha mingana? Bheki o rengelwa baisigira e na minwaha ya _____. 4. Bheki o vha a tshi kona u reila baisigira naa? Ee!/Hai! Bheki u a kona/ ha koni u reila baisigira. 5. Ndi zwone naa zwauri Bheki o vha a sa tami baisigira dza khonani dzawe? Ee!/Hai! Bheki o vha a tshi khou tama/a sa tami baisigira dza khonani dzawe







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bheki u tama baisigira 2. ndi nga mini o Ḳungufhala 3. bheki o wa kha baisigira





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vhona khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale. 				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: khwali Ñwalani mbudziso nga: munwe				



LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	Ñwalani mafhungo nga: mukalaha Ñwalani mbudziso nga: khwevha				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḁa? Vha songo vhandaho zwanḁa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḁu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandā zwanḁa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vhona khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale. 				







LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: khwali Ñwalani mbudziso nga: munwe				



LAHVURARU NYITO 1





	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	Ñwalani mafhungo nga: mukalaha Ñwalani mbudziso nga: khwevha				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḁa? Vha songo vhandaho zwanḁa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḁu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḁa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vha khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma				





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. 2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.				







LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: khwali Ñwalani mbudziso nga: munwe



LAHVURARU NYITO 1





	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	Ñwalani mafhungo nga: mukalaha Ñwalani mbudziso nga: khwevha				
	ÑWALANI	1. Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. 2. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḁa? Vha songo vhandaho zwanḁa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḁu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḁa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vhona khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale. 				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: khwali Ñwalani mbudziso nga: munwe				



LAHVURARU NYITO 1





	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	Ñwalani mafhungo nga: mukalaha Ñwalani mbudziso nga: khwevha				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḡa? Vha songo vhandaho zwanḡa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.






ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḡa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vhona khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	NWALANI	<ol style="list-style-type: none"> No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale. 				







LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: khwali Nwalani mbudziso nga: munwe				



LAHVURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	Nwalani mafhungo nga: mukalaha Nwalani mbudziso nga: khwevha				
	NWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḡa? Vha songo vhandaho zwanḡa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḡa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vhona khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. 2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.				







LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: khwali Ñwalani mbudziso nga: munwe



LAHVURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	Ñwalani mafhungo nga: mukalaha Ñwalani mbudziso nga: khwevha				
	ÑWALANI	1. Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. 2. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḡa? Vha songo vhandaho zwanḡa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḡa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vha khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma				





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale. 				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: khwali Ñwalani mbudziso nga: munwe



LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	Ñwalani mafhungo nga: mukalaha Ñwalani mbudziso nga: khwevha				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḡa? Vha songo vhandaho zwanḡa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḡa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vhona khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale. 				







LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: khwali Ñwalani mbudziso nga: munwe



LAHVURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	Ñwalani mafhungo nga: mukalaha Ñwalani mbudziso nga: khwevha				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḡa? Vha songo vhandaho zwanḡa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḡa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vhona khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. 2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: khwali Ñwalani mbudziso nga: munwe				



LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	Ñwalani mafhungo nga: mukalaha Ñwalani mbudziso nga: khwevha				
	ÑWALANI	1. Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. 2. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḁa? Vha songo vhandaho zwanḁa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḁu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḁa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vhona khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. 2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.				







LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: khwali Ñwalani mbudziso nga: munwe				



LAHVURARU NYITO 1





	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	Ñwalani mafhungo nga: mukalaha Ñwalani mbudziso nga: khwevha				
	ÑWALANI	1. Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. 2. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḡa? Vha songo vhandaho zwanḡa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yanu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḡa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vha khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale. 				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: khwali Ñwalani mbudziso nga: munwe



LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	Ñwalani mafhungo nga: mukalaha Ñwalani mbudziso nga: khwevha				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḡa? Vha songo vhandaho zwanḡa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.






ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḡa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vhone khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma				





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	NWALANI	<ol style="list-style-type: none"> No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale. 				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: khwali</p> <p>Nwalani mbudziso nga: munwe</p>



LAHVURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: mukalaha</p> <p>Nwalani mbudziso nga: khwevha</p>				
	NWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḡa? Vha songo vhandaho zwanḡa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḡa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vhona khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. 2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: khwali Ñwalani mbudziso nga: munwe



LAHVURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	Ñwalani mafhungo nga: mukalaha Ñwalani mbudziso nga: khwevha				
	ÑWALANI	1. Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. 2. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____.				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḡa? Vha songo vhandaho zwanḡa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḡa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vhona khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: khwali Ñwalani mbudziso nga: munwe				



LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	Ñwalani mafhungo nga: mukalaha Ñwalani mbudziso nga: khwevha				
	ÑWALANI	<p>1. Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____.</p> <p>2. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḡa? Vha songo vhandaho zwanḡa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḡa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vho khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	NWALANI	<ol style="list-style-type: none"> No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale. 				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: khwali Nwalani mbudziso nga: munwe				



LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	Nwalani mafhungo nga: mukalaha Nwalani mbudziso nga: khwevha				
	NWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḡa? Vha songo vhandaho zwanḡa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḡa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vhona khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma				





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	NWALANI	<ol style="list-style-type: none"> No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale. 				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: khwali</p> <p>Nwalani mbudziso nga: munwe</p>



LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: mukalaha</p> <p>Nwalani mbudziso nga: khwevha</p>				
	NWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḁa? Vha songo vhandaho zwanḁa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḁu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḁa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vhona khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	NWALANI	<ol style="list-style-type: none"> No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale. 				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: khwali</p> <p>Nwalani mbudziso nga: munwe</p>



LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: mukalaha</p> <p>Nwalani mbudziso nga: khwevha</p>				
	NWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḁa? Vha songo vhandaho zwanḁa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḁu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandā zwanḁa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vhone khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale. 				







LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: khwali Ñwalani mbudziso nga: munwe



LAHVURARU NYITO 1





	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	Ñwalani mafhungo nga: mukalaha Ñwalani mbudziso nga: khwevha				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḁa? Vha songo vhandaho zwanḁa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.






ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḁhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḁu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḁa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vhona khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale. 				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: khwali Ñwalani mbudziso nga: munwe



LAHVURARU NYITO 1




	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	Ñwalani mafhungo nga: mukalaha Ñwalani mbudziso nga: khwevha				
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḡa? Vha songo vhandaho zwanḡa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḡa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡeloo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzema	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Muhali wa u ḡi kukumusa ha teledzi u sumba muthu nga munwe. O ndzumba zwe zwa mu swikisa kha u vha muhali. Mukalaha vho amba zwone vha sa mudzhia sa muhali makone. zwoṭhe zwi ṭoḡa vhuronwane. U ndzumba nga nguvho yawe uri ndi si zwi vhone. Khuhu ya tshi ndzema yo naka.				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Khwali ndi tshinwe tsha tshaka dza zwiṅoni. Vhazwimi vha ri khwali a i ḡifhi zwone. Vhathu vhanzhi a vha funi ṅama ya tshinoni. Kha vhanwe hu tou vha makwandani. Vha tshi vhona khwali a vha nga humi vha songo i fasha. Vhagudi vha tshikoloni tsha Khwevha ndi vhone vho fashaho khwali nnzhi. Vho wana na tshiphuga.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: boḡelo Ñwalani mbudziso nga: ndzuma





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maguvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	NWALANI	<ol style="list-style-type: none"> No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale. 				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: khwali</p> <p>Nwalani mbudziso nga: munwe</p>



LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	hevhedza	boḡelo	vhuronwane	mukalaha	munwe
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	lawe
	VHALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: mukalaha</p> <p>Nwalani mbudziso nga: khwevha</p>				
	NWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi mini? Shayandima hu na tshikolo tshi no pfi _____. Vha shumisa vhulimbo vha tshi ita mini? Vha shumisa vhulimbo u fasha _____. 				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: khwali Ḳwalani mbudziso nga: munwe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	basigira	tshi	fhedzi	humbula	lingedza
	BULANI ZWI PFALE	ndzumba	ndzemba	khwali	Khwevha	Ḳawe

	VHALANI	<p>Kale hangei China l thuntsha. O vha e makone nga ngoho nge a ita ḡowendḡowe. O vha a tshi vhonelelwa. Mukalaha vhone a vho ngo vhandazwanda ngauri o vha a sa khou ita zwiswa. Ḳowendḡowe i konisa zwoḡhe. Mukalaha vha mu itela khaedu. Vhathu vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha.</p>	  
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Munna wa u thuntsha u bva ngafhi? Munna wa u thuthuntsha u bva _____. 2. Ndi mini tsho mu itisaho u vha makone? Tsho mu itisaho u vha makone _____. 3. Ndi nnyi a songo vhandaho zwanḡa? Vha songo vhandaho zwanḡa ndi _____. 4. Ndi zwone zwauri mukalaha vho mu itela khaedu? Ee!/Hai! Mukalaha vho/a vho ngo muitelakhaedu. 5. Ndi zwone uri vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza nga u mu ofha? Ee!/Hai vhathu vho vha vha tshi tou hevhedza/vha sa hevhedzi nga u mu ofha.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ee ovha a tshi ofhiwa 2. muthuntshi u bva ngafhi 3. mukalaha a vho ngo vhandanda zwanḡa





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu				

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe duvha Mashudu a tshi bva u tamba bola duvha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ.
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **maiphungo** nga: phaphethe
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **mbudziso** nga: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1



SEDZA U
BULE

Sibongile

Sipho

phaphethe

vhurotho

rothola



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhiela

nzwii

Nzwelule







VHALANI

Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala.







Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musii vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o hambula u vha itela mme awe mini? Sibongile o hambula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱨᱤᱠᱤ.






ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱠᱤ kha bugu yaᱠᱤᱨᱤᱠᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu				

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe duvha Mashudu a tshi bva u tamba bola duvha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ.
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **maiphungo** nga: phaphethe
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **mbudziso** nga: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 1



SEDZA U
BULE

Sibongile

Sipho

phaphethe

vhurotho

rothola



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhiela

nzwii

Nzwelule







VHALANI

Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala.







Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musi vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o humbula u vha itela mme awe mini? Sibongile o humbula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱨᱤᱠᱤ.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ maᱠᱤᱨᱤᱠᱤ kha bugu yaᱠᱤᱨᱤᱠᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu				

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe divha Mashudu a tshi bva u tamba bola divha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ.
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **maiphungo** nga: phaphethe
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **mbudziso** nga: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1



SEDZA U
BULE

Sibongile

Sipho

phaphethe

vhurotho

rothola



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhiela

nzwii

Nzwelule







VHALANI

Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala.







Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musii vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o hambula u vha itela mme awe mini? Sibongile o hambula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱨᱤᱠᱤ.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱠᱤ kha bugu yaᱠᱤᱨᱤᱠᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu				

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe divha Mashudu a tshi bva u tamba bola divha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ.
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **maiphungo** nga: phaphethe
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **mbudziso** nga: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1



SEDZA U
BULE

Sibongile

Sipho

phaphethe

vhurotho

rothola



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhiela

nzwii

Nzwelule







VHALANI

Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala.







Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musii vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.







ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.	
	ᱠᱤᱨᱠᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____.	2. Sibongile o humbula u vha itela mme awe mini? Sibongile o humbula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ṭḥạṭhiwaho.







ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱠᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi ọṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi ọṭhe a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱠᱤ mafhungo kha bugu yaᱠu. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu				




LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe duvha Mashudu a tshi bva u tamba bola duvha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱯᱩᱨ ᱢᱤᱫᱷᱟ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱫᱽᱯᱩᱨ	ᱢᱤᱨᱫᱽᱯᱩᱨ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱫᱽᱯᱩᱨ ipfi ya᱆ᱢᱤ. ᱢᱤᱨᱫᱽᱯᱩᱨ maifhungo nga: phaphethe ᱢᱤᱨᱫᱽᱯᱩᱨ mbudziso nga: nzwii

ᱵᱤᱨᱫᱽᱯᱩᱨ ᱢᱤᱫᱷᱟ 1







	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela		nzwii	Nzwelule	
	VHALANI	<p>Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala. Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musii vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.</p>				







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o hambula u vha itela mme awe mini? Sibongile o hambula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱨᱤᱠᱤ.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱠᱤ kha bugu yaᱠᱤᱨᱤᱠᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu				

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe duvha Mashudu a tshi bva u tamba bola duvha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ.
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **maiphungo** nga: phaphethe
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **mbudziso** nga: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 1



SEDZA U
BULE

Sibongile

Sipho

phaphethe

vhurotho

rothola



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhiela

nzwii

Nzwelule







VHALANI

Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala.







Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musi vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o humbula u vha itela mme awe mini? Sibongile o humbula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo kha bugu yaᱠᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu				

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe divha Mashudu a tshi bva u tamba bola divha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ.
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **maiphungo** nga: phaphethe
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **mbudziso** nga: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1



SEDZA U
BULE

Sibongile

Sipho

phaphethe

vhurotho

rothola



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhiela

nzwii

Nzwelule







VHALANI

Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala.







Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musii vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.







ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱠᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o hambula u vha itela mme awe mini? Sibongile o hambula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤ.







ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱠᱤ mafhungo kha bugu yaᱠᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu				

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe divha Mashudu a tshi bva u tamba bola divha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ.
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **maiphungo** nga: phaphethe
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **mbudziso** nga: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1



SEDZA U
BULE

Sibongile

Sipho

phaphethe

vhurotho

rothola



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhiela

nzwii

Nzwelule







VHALANI

Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala.







Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musii vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o hambula u vha itela mme awe mini? Sibongile o hambula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱨᱤᱠᱤ.






ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ maᱠᱤᱨᱤᱠᱤ kha bugu yaᱠᱤᱨᱤᱠᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu				

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe duvha Mashudu a tshi bva u tamba bola duvha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ maipfi a  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ ipfi yaᱤᱞᱤ.
ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ mafhungo nga: phaphethe
ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ mbudziso nga: nzwii

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ 1



SEDZA U
BULE

Sibongile

Sipho

phaphethe

vhurotho

rothola



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhiela

nzwii

Nzwelule







VHALANI

Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala.







Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musi vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.







ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱠᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o hambula u vha itela mme awe mini? Sibongile o hambula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤ.







ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱠᱤ mafhungo kha bugu yaᱠᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu				

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe duvha Mashudu a tshi bva u tamba bola duvha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ipfi yaᱤᱤ.
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **mafhungo** nga: phaphethe
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **mbudziso** nga: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1



SEDZA U
BULE

Sibongile

Sipho

phaphethe

vhurotho

rothola



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhiela

nzwii

Nzwelule







VHALANI

Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala.







Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musi vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o humbula u vha itela mme awe mini? Sibongile o humbula u vha itela mme awe _____ na _____ ho tᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱨᱤᱠᱤ.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ maᱠᱤᱨᱤᱠᱤ kha bugu yaᱠᱤᱨᱤᱠᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				







LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu



LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe divha Mashudu a tshi bva u tamba bola divha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ipfi yaᱤᱤ. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maifhungo nga: phaphethe ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1







	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela		nzwii	Nzwelule	

	VHALANI	<p>Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala. Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musi vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.</p>	
--	----------------	---	---





ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o hambula u vha itela mme awe mini? Sibongile o hambula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱨᱤᱠᱤ.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱠᱤ kha bugu yaᱠᱤᱨᱤᱠᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu				

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe duvha Mashudu a tshi bva u tamba bola duvha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱢᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maᱤᱨᱤᱰᱤ ᱤᱠᱤ: phaphethe
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso ᱤᱠᱤ: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1



SEDZA U
BULE

Sibongile

Sipho

phaphethe

vhurotho

rothola



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhiela

nzwii

Nzwelule







VHALANI

Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala.







Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musii vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.







ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱠᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o hambula u vha itela mme awe mini? Sibongile o hambula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱠᱤ.







ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱠᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱠᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱠᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱠᱤ mafhungo kha bugu yaᱠᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe divha Mashudu a tshi bva u tamba bola divha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ.
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **maiphungo** nga: phaphethe
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **mbudziso** nga: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1



SEDZA U
BULE

Sibongile

Sipho

phaphethe

vhurotho

rothola



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhiela

nzwii

Nzwelule







VHALANI

Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala.







Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musi vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o humbula u vha itela mme awe mini? Sibongile o humbula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo kha bugu yaᱠᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu				

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe duvha Mashudu a tshi bva u tamba bola duvha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ.
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **maiphungo** nga: phaphethe
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **mbudziso** nga: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1



SEDZA U
BULE

Sibongile

Sipho

phaphethe

vhurotho

rothola



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhiela

nzwii

Nzwelule







VHALANI

Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala.







Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musii vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o hambula u vha itela mme awe mini? Sibongile o hambula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ṭḥạṭhiwaho.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi o ṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi o ṭhe a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ maᱦᱤᱠᱤ kha bugu yaᱠu. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				







LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu				




LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe duvha Mashudu a tshi bva u tamba bola duvha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi a  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ipfi ya᱆ᱱᱽ. ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ mafhungo nga: phaphethe ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ mbudziso nga: nzwii

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 1







	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela		nzwii	Nzwelule	
	VHALANI	<p>Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala. Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musii vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.</p>				







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o hambula u vha itela mme awe mini? Sibongile o hambula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo kha bugu yaᱠᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				







LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu




LAHVURARU NYITO 1


	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe divha Mashudu a tshi bva u tamba bola divha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi ya᱆ᱱᱤ. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maifhungo nga: phaphethe ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1







	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela		nzwii	Nzwelule	
	VHALANI	<p>Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala. Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musii vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.</p>				







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o hambula u vha itela mme awe mini? Sibongile o hambula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱨᱤᱠᱤ.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱠᱤ kha bugu yaᱠᱤᱨᱤᱠᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu				

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe duvha Mashudu a tshi bva u tamba bola duvha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ipfi yaᱠᱤ.
ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: phaphethe
ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

Sibongile

Sipho

phaphethe

vhurotho

rothola



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhiela

nzwii

Nzwelule







VHALANI

Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala.







Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musii vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.







ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱠᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o humbula u vha itela mme awe mini? Sibongile o humbula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ṭḥạṭhiwaho.






ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi ọṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi ọṭhe a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱠᱤ mafhungo kha bugu yaᱠu. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ḲWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: dzhia Ḳwalani mbudziso nga: dzhulu

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe divha Mashudu a tshi bva u tamba bola divha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ.
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **maiphungo** nga: phaphethe
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **mbudziso** nga: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1



SEDZA U
BULE

Sibongile

Sipho

phaphethe

vhurotho

rothola



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhiela

nzwii

Nzwelule







VHALANI

Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala.







Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musii vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o humbula u vha itela mme awe mini? Sibongile o humbula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱨᱤᱠᱤ.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱤᱨᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱤᱨᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱠᱤ kha bugu yaᱤᱨᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu				

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe duvha Mashudu a tshi bva u tamba bola duvha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ.
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **maiphungo** nga: phaphethe
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **mbudziso** nga: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 1



SEDZA U
BULE

Sibongile

Sipho

phaphethe

vhurotho

rothola



BULANI
ZWI
PFALE

dzhulu

dzhena

dzhia

dzhavhelo

dzhiela

nzwii

Nzwelule







VHALANI

Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala.







Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musii vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____. 2. Sibongile o humbula u vha itela mme awe mini? Sibongile o humbula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱨᱤᱠᱤ.







ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱠᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ maᱠᱤᱨᱤᱠᱤ kha bugu yaᱠᱤᱨᱤᱠᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
	VHALANI	Madzhulu a a luma. Ri tshi fhemba madzhulu ri shumisa mutate. Mutate wa dzhena mulindini u re kha tshiulu he madzhulu a munedza. Madzhulu a luma mutate. A dzhia tshi nga tshituku u luma mutate. Dzhavhelo la madzhulu ndi nga ngomu tshiuluni khalini ya hone. Madzhulu ndi tshisevho nahone a nea mutakalo kha muthu.				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Nzwelule ndi dzina la mulambo. Ili dzina la Nzwelule lo dovha la riniwa tshikolo tshi re tsini nawo. Ra vhuya ra vhona makole o tou nzwii! Ri vha na thaidzo ngauri ri a zwi divha uri mvula i do na. Ya vhuya ya na, Nzwelule u a dala. A hu na u pfhukela seli.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: madzhulu Nwalani mbudziso nga: nzwii





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii	Nzwelule		
	VHALANI	Ndo vhona khwali dzi tshi khou tshimbila fhasi. Hetshi tshinoni tshi funesa nga vhagudiswa vha Khwevha. Unarine u ndzumba uri namusi u khou ya u fasha zwinoni. O pfa uri khwali dzo wa mpale. Vhana vha ano maduvha a vha divhi na madzina a zwinoni.				
	ÑWALANI	<p>1. No vhona mini zwi tshi khou tshimbila fhasi? Ndo vhona _____ dzi tshi khou tshimbila fhasi.</p> <p>2. Ndi mini zwo waho mpale? _____ dzo wa mpale.</p>				







LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: dzhia Ñwalani mbudziso nga: dzhulu				



LAHVURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela	nzwii		Nzwelule	
	VHALANI	Mulambo wa Nzwelule u wanala shangoni la Tshitungulwane. Kale ho vha hu tshi ofhisa. Hu na mataka. Linwe duvha Mashudu a tshi bva u tamba bola duvha lo vha lo no kovhela, ho vha ho no tou nzwii! A tshi pfuka mulambo wa Nzwelule o mbo tangana na vhathu vha mu phadzha. Ene a ponyoka a shavha.				
	ÑWALANI	<p>1. Ndi mulambo ufhio u no wanala Tshitungulwane? Ndi mulambo wa _____ u no wanala Tshitungulwane.</p> <p>2. O fhira mulamboni ho no tou ita hani? O fhira mulamboni ho no tou _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi ya᱆ᱱᱤ. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maifhungo nga: phaphethe ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: nzwii

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1







	SEDZA U BULE	Sibongile	Sipho	phaphethe	vhurotho	rothola
	BULANI ZWI PFALE	dzhulu	dzhena	dzhia	dzhavhelo	
		dzhiela		nzwii	Nzwelule	

	VHALANI	<p>Sibongile a tshi swika hayani o wana mme awe vho edela vha tshi khou lwala. Zwe a elelwa zwone, ndi zwine mme awe vha vha londisa zwone musii vha tshi lwala ene na kukaladzi kwawe. O humbula u vha itela phaphethe thathela vhurotho. Kukaladzi kwawe kwone kwo vha ku sa thusi nga tshithu. Ho vha hu na zwi no mu lindedza.</p>	
--	----------------	--	---





ḲAVHUḲANA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<p>1. Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou itani? Sibongile a tshi vhuya o wana mmeawe vha tshi khou _____.</p> <p>2. Sibongile o hambula u vha itela mme awe mini? Sibongile o hambula u vha itela mme awe _____ na _____ ho ḡhaḡhiwaho.</p>







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sibongile u bva tshikoloni 2. ndi nnyi o hangwaho zwe a pfi a ite 3. kukaladzi kwa sibongile ku pfi nnyi





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. ḽa tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhafumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi ya᱆. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maifhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfhe᱆

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga golo i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱚᱨᱤᱨᱤ ipfi yaᱨu. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfheᱨe

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱨe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱚᱨᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱨᱤᱰᱤ hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱨᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. ḽa tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhafumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga golo i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱚᱨᱤᱨᱤ ipfi yaᱨᱤ. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfheᱨe







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱨe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱚᱨᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱨᱤᱰᱤ hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱨᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p>				
						





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi ya᱆. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfhe᱆

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱚᱠᱤᱨᱤ ipfi ya᱆. Ñwalani mafhungo nga: gidima Ñwalani mbudziso nga: pfhe᱆







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
VHALANI		<p>Ndi ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p> 				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda 2. Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. 3. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. 4. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. 5. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mabebo a carla's o vhuya a swika 2. mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha 3. candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhafumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga golo i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi a  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ipfi yaᱤᱨᱫᱽ. ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ mafhungo nga: gidima ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ mbudziso nga: pfheᱤᱨᱫᱽ

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱤᱨᱫᱽ	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ hu pfhala khuwa ya takalela ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda 2. Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. 3. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. 4. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. 5. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mabebo a carla's o vhuya a swika 2. mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha 3. candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ lemela᱆. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a zwo ngo mpfara zwavhu᱆. O fhedza o nkhwala nga golo i nnyisa kiliniki.				
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho mu᱆we bogisi ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ lemela᱆? _____ o hwesa mu᱆we bogisi ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ lemela᱆.</p> <p>2. Tondani o vhudza mu᱆we uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mu᱆we uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito i.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: murathu ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: nkhwesa





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfhe᱆ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ dzula ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ. Pfhe᱆ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a ofhisa. Pfhe᱆ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ pfhala ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ tshi vho ya na miᱠᱤᱨᱤᱰᱤ. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vᱠᱤᱨᱤᱰᱤ vᱠᱤᱨᱤᱰᱤ vᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ya pfhe᱆. Fhano Venda a zwo ngo ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ya pfhe᱆.				
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ? _____ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ dzula ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miᱠᱤᱨᱤᱰᱤ? _____ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ pfhala ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ tshi vho ya na miᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.</p>				





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱤ ipfi yaᱦᱤ. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfheᱤe







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe	
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha		
		pfheᱤe	pfhala	pfhiwa			
	VHALANI	<p>Ndi ᱥᱤᱨᱤ ᱠᱤ mabebo a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱥᱤᱨᱤ ᱠᱤ mabebo</p>					





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda 2. Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. 3. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. 4. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. 5. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mabebo a carla's o vhuya a swika 2. mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha 3. candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. ḽa tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhafumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga golo i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu. Ḳwalani mafhungo nga: gidima Ḳwalani mbudziso nga: pfheḡe

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḡe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ḡivha Ḳa mabebo a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuḡamboni hu pfhala khuwa ya takalela ḡivha Ḳa mabebo</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. ḽa tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhafumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱦᱤ. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfheᱤe







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱤe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠᱤᱨᱤᱰᱤ hu pfhala khuwa ya takalela ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p>				
						





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhafumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱚᱠᱤᱨᱤ ipfi ya᱆. Ñwalani mafhungo nga: gidima Ñwalani mbudziso nga: pfhe᱆







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p> 				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi ya᱆. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfhe᱆

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda 2. Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. 3. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. 4. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. 5. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mabebo a carla's o vhuya a swika 2. mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha 3. candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Ḳzwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga golo i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱢᱤᱫᱽ ᱢᱤᱫᱽ. Ñwalani mafhungo nga: gidima Ñwalani mbudziso nga: pfheᱤᱤ







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱤᱤ	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ</p> 				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱤ ipfi yaᱦᱤ. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfheᱤe

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱤe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱥᱤᱨᱤ ᱠᱤ mabebo a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱥᱤᱨᱤ ᱠᱤ mabebo</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱚᱠᱤᱨᱤ ipfi ya᱆. Ñwalani mafhungo nga: gidima Ñwalani mbudziso nga: pfhe᱆







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
 VHALANI		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
		<p>Ndi ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p> 				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. ḽa tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhafumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Ḳzwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga golo i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱢᱤᱫᱽ ᱢᱤᱫᱽ. Ñwalani mafhungo nga: gidima Ñwalani mbudziso nga: pfheᱤᱤ







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱤᱤ	pfhala	pfhiwa		
VHALANI		<p>Ndi ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ</p> 				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. ḽa tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhafumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱚᱠᱤᱨᱤ ipfi ya᱆. Ñwalani mafhungo nga: gidima Ñwalani mbudziso nga: pfhe᱆







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p> 				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga golo i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱚᱠᱤᱨᱤ ipfi ya᱆ᱢᱤ. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfhe᱆ᱢe

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆ᱢe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhafumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱤ ipfi ya᱆. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfhe᱆

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱥᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱥᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a mabebo</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ᱠᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱤᱤ	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi ᱠᱤᱰᱤ lemelaᱤ. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi ᱠᱤᱰᱤ hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. ᱠᱤᱰᱤ a zwo ngo mpfara zwavhuᱤᱤ. O fhedza o nkhwala nga goloᱤ i nnyisa kiliniki.				
	ᱢᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muᱢᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ bogisi ᱠᱤᱰᱤ lemelaᱤ? _____ o hwesa muᱢᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ bogisi ᱠᱤᱰᱤ lemelaᱤ.</p> <p>2. Tondani o vhudza muᱢᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vᱤᱰᱤᱰᱤ muᱢᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ᱠᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito 1.				
	ᱢᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ maᱤᱨᱤᱰᱤ nga: murathu ᱢᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: nkhwesa				




ᱠᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱤᱤ	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheᱤᱤ ᱠᱤᱰᱤ dzula ᱠᱤᱰᱤᱤᱤ. Pfheᱤᱤ ᱠᱤᱰᱤ a ofhisa. Pfheᱤᱤ ᱠᱤᱰᱤ pfhala ᱠᱤᱰᱤ tshi vho ya na miᱠᱤᱤᱤ. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vᱠᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ vᱠᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ vᱠᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ a ᱠᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ ya pfheᱤᱤ. Fhano Venda a zwo ngo ᱠᱤᱰᱤᱤᱤ u ᱠᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ ya pfheᱤᱤ.				
	ᱢᱤᱨᱵᱷᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ᱠᱤᱰᱤᱤᱤ? _____ ᱠᱤᱰᱤ dzula ᱠᱤᱰᱤᱤᱤ.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miᱠᱤᱤᱤ? _____ ᱠᱤᱰᱤ pfhala ᱠᱤᱰᱤ tshi vho ya na miᱠᱤᱤᱤ.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱚᱠᱤᱨᱤ ipfi ya᱆. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfhe᱆

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga golo i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱚᱠᱤᱨᱤ ipfi ya᱆. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfhe᱆

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheṅe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi ᱠᱤ lemelaḥo. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi ḥaḍa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ a zwo ngo mpfara zwavḥuḍi. O fhedza o nkhwala nga golo i nnyisa kiliniki.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muṅwe bogisi ᱠᱤ lemelaḥo? _____ o hwesa muṅwe bogisi ᱠᱤ lemelaḥo.</p> <p>2. Tondani o vḥudza muṅwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vḡudza muṅwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ maḥungo nga: murathu ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: nkhwesa

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheṅe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheṅe ᱠᱤ dzula ḡakani. Pfheṅe ᱠᱤ a ofhisa. Pfheṅe ᱠᱤ pfhala ᱠᱤ tshi vho ya na miḡini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vḥudza nga Takalani. vḥaṅwe vḥathu vḥa a ᱠᱤ ḡama ya pfheṅe. Fhano Venda a zwo ngo ḡowelea u ᱠᱤ ḡama ya pfheṅe.				
	ᱢᱤᱨᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḡakani? _____ ᱠᱤ dzula ḡakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḡini? _____ ᱠᱤ pfhala ᱠᱤ tshi vho ya na miḡini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱝᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maiphungo nga: gidima
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfheᱤe

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1



SEDZA U
BULE

vhona

murahu

gidima

murathu

milenzhe



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

nkhweleleni

nkhwivha

pfheᱤe

pfhala

pfhiwa







VHALANI







Ndi ᱝᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱝᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a mabebo







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na midini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na midini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na midini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi ya᱆. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfhe᱆

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Ḳzwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱚᱱᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ. Ñwalani mafhungo nga: gidima Ñwalani mbudziso nga: pfheᱤᱤ







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱤᱤ	pfhala	pfhiwa		
VHALANI		<p>Ndi ᱚᱱᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱱᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ</p> 				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱚᱦᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ. Ñwalani mafhungo nga: gidima Ñwalani mbudziso nga: pfheᱤe







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱤe	pfhala	pfhiwa		
VHALANI		<p>Ndi ᱚᱦᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱦᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ</p> 				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. ḽa tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhafumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Ḳzwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱤ ipfi ya᱆u. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfhe᱆e

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆e	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱥᱤᱨᱤ ᱠᱤ mabebo a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱥᱤᱨᱤ ᱠᱤ mabebo</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. ḽa tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhafumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana. 				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. 				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi a  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ipfi yaᱤᱨᱫᱽ. ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ mafhungo nga: gidima ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ mbudziso nga: pfheᱤᱨᱫᱽ

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱤᱨᱫᱽ	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ hu pfhala khuwa ya takalela ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda 2. Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. 3. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. 4. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. 5. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mabebo a carla's o vhuya a swika 2. mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha 3. candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱝᱤᱨᱤ ipfi yaᱤᱤ. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfheᱤᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱤᱤ	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱝᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱝᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a mabebo</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱚᱦᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ. Ñwalani mafhungo nga: gidima Ñwalani mbudziso nga: pfheᱤᱤ







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱤᱤ	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱚᱦᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱦᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ</p> 				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. ḽa tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhafumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱚᱠᱤᱨᱤ ipfi ya᱆. Ñwalani mafhungo nga: gidima Ñwalani mbudziso nga: pfhe᱆







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
VHALANI		<p>Ndi ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p> 				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				






ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱝᱤᱨᱤ ipfi yaᱤᱢᱤ. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfheᱤᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱤᱤ	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱝᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱝᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a mabebo</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda 2. Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. 3. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. 4. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. 5. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mabebo a carla's o vhuya a swika 2. mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha 3. candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga golo i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱚᱦᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ. Ñwalani mafhungo nga: gidima Ñwalani mbudziso nga: pfheᱤe







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱤe	pfhala	pfhiwa		
VHALANI		<p>Ndi ᱚᱦᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱦᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ</p> 				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda 2. Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. 3. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. 4. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. 5. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mabebo a carla's o vhuya a swika 2. mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha 3. candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhafumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na midini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na midini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na midini.</p>				





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱚᱠᱤᱨᱤ ipfi ya᱆. Ñwalani mafhungo nga: gidima Ñwalani mbudziso nga: pfhe᱆







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
VHALANI		<p>Ndi ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p> 				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda 2. Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. 3. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. 4. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. 5. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mabebo a carla's o vhuya a swika 2. mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha 3. candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. ḽa tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhafumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaḵo. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi ḵaḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Ḳzwi a zwo ngo mpfara zwavḵuḁi. O fhedza o nkhwala nga golo i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaḵo? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaḵo.</p> <p>2. Tondani o vḵudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vḵudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vḵudza nga Takalani. vḵaḽwe vḵathu vḵa a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfheᱠe

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱠe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi ya᱆. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfhe᱆

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱫᱽ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfheᱠe

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱠe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga golo i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱤ ipfi ya᱆u. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfhe᱆e

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆e	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱥᱤᱨᱤ ᱠᱤ mabebo a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱥᱤᱨᱤ ᱠᱤ mabebo</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṱwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. ḽa tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṱwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṱwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṱu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṇwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: murahu Ṇwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	Ñwalani maipfi a  na  kha ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ. Ñwalani mafhungo nga: gidima Ñwalani mbudziso nga: pfheᱤᱤ







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱤᱤ	pfhala	pfhiwa		
VHALANI		<p>Ndi ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ</p> 				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaho. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi haḁa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Izwi a zwo ngo mpfara zwavhuḁi. O fhedza o nkhwala nga goloi i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaho? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaho.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḁakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vhaḽwe vhathu vha a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḁowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḁakani? _____ Ḳi dzula ḁakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḁini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḁini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱤ ipfi ya᱆u. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfhe᱆e

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆e	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱥᱤᱨᱤ ᱠᱤ mabebo a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱥᱤᱨᱤ ᱠᱤ mabebo</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha







MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khou hwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				




MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ maipfi a  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ipfi yaᱤᱨᱫᱽ. ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ mafhungo nga: gidima ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ mbudziso nga: pfheᱤᱨᱫᱽ

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheᱤᱨᱫᱽ	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ hu pfhala khuwa ya takalela ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱫᱽ</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda 2. Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. 3. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. 4. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. 5. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mabebo a carla's o vhuya a swika 2. mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha 3. candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhene	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Musi ni tshi itiwa tshithu nga muṁwe ri dzhenisa maḽedere maswa mathomoni. La tshintsha na mabvumele. Sedzani hwala musu ni tshi khwaliwa nga muṁwe ri ri, o nkhwala. Arali ni tshi hwesiwa engu muṁwe ri ri, o nkhwesa. Ni dzhieḽe nzhele maḽedere o engedzhwaho.				
	ṂWALANI	Ṃwalani maifpi a  na  kha ḽivha ipfi yaṁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Pfhene ḽi a ofhisa. Pfhene ḽi ofhisa vhana. Pfhene ḽi nyadza vhana. No no vhona pfhene ḽa Lupepe Ṃwaneḽi? ḽi nyadza na vhaḽumakadzi. ḽi pfhala ḽi tshi vha dzhieḽa na zwiḽiwa. Haya mahungo o mbiwa nga Maluta a no shuma henengei.
	ṂWALANI	Ṃwalani mafhungo nga: murahu Ṃwalani mbudziso nga: pfhene





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Tondani o nkhwesa bogisi Ḳi lemelaḽo. Tondani o nkhwesa ndi sa funi. Ndi tshi vho hana, ndo muvhudza uri, 'nkhweleleni kha mugusi.' Musi ri tshi ḽaḽa hatsi a ndifhedza nga u nkhwivha mulenzhe. Ḳzwi a zwo ngo mpfara zwavhuḽi. O fhedza o nkhwala nga golo i nnyisa kiliniki.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi o hwesaho muḽwe bogisi Ḳi lemelaḽo? _____ o hwesa muḽwe bogisi Ḳi lemelaḽo.</p> <p>2. Tondani o vhudza muḽwe uri kha ite mini kha mugudisi ngauri u khou hana? Tonadani o vgudza muḽwe uri, _____ kha mugudisi ngauri ndi khou hana.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: murathu Ḳwalani mbudziso nga: nkhwesa				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfheḽe	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	Pfheḽe Ḳi dzula ḽakani. Pfheḽe Ḳi a ofhisa. Pfheḽe Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḽini. Hezwi zwo pfhiwa nga Mulalo a tshi khou vhudzwa nga Takalani. vḽaḽwe vḽathu vḽa a Ḳa ḽama ya pfheḽe. Fhano Venda a zwo ngo ḽowelea u Ḳa ḽama ya pfheḽe.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshi no dzula ḽakani? _____ Ḳi dzula ḽakani.</p> <p>2. Ndi mini tshi no pfhala tshi tshi vho ya na miḽini? _____ Ḳi pfhala Ḳi tshi vho ya na miḽini.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi ya᱆. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maifhungo nga: gidima ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: pfhe᱆

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱰᱤ 1







	SEDZA U BULE	vhona	murahu	gidima	murathu	milenzhe
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	nkhweleleni	nkhwivha	
		pfhe᱆	pfhala	pfhiwa		
	VHALANI	<p>Ndi ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a Carla. Ndi kale o li lindela. Candice na makhulu vho mu rengela baisigira. Nga u takala Candice o vha a tshi vhona zwi tshi khou lenga. A tshi gidima a tshi ya murahu. Ngei vhuᱠamboni hu pfhala khuwa ya takalela ᱥᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Ndi nnyi a re na maanda? _____ u na maanda Mutukana o ita mini LaḲani? Mutukana o _____ LaḲani. LaḲani o itelwa mini henefho tshikoloni? LaḲani o itelwa _____ henefho tshikoloni. Ndi zwone uri mutukana o mu isa nḲha? Ee!Hai! mutukana o mu/hongo mu isa nḲha. Ndi zwone naa uri kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha? Ee!/Hai! Kilasini vhoḲhe vho vha vha tshi mu ofha/vho vha vha sa mu ofhi.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> mabebo a carla's o vhuya a swika mukomana wawe candice o vha o lindela heḲi Ḳuvha candice na makhulu vha tshisadzi vho nangela carla baisigira ya dzivha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yaṅu.			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo nga: thetshelesani Ñwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>


LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṱhe vha dzulela u ṱoḁa u vhona muṱa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṱhe vha dzulela u ṱoḁa u vhona muṱa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḁini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḁini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḁisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḁisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱠᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. 2. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. 3. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. 4. Ndi zwone uri ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data. 5. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eva o vinyula mashadḲa awe 2. 'ho vha hu havhudḲi, U fhindula o tou Ḳungufhala 3. 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha thuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.			
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga


LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḁini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḁini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḁisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḁisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱠᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. 2. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. 3. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. 4. Ndi zwone uri ri a imeila zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeila/a ri imeila zwithu tsini na kule musi ri na data. 5. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eva o vinyula mashada awe 2. 'ho vha hu havhudi, U fhindula o tou Ḳungufhala 3. 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.</p>			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>

LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḑini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḑini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḑisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḑisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. 2. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. 3. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. 4. Ndi zwone uri ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data. 5. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eva o vinyula mashaḲa awe 2. 'ho vha hu havhuḲi, U fhindula o tou Ḳungufhala 3. 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.</p>			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>

LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. Ṇamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. Ṇamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḑini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḑini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḑisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḑisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱤᱨ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. 2. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. 3. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. 4. Ndi zwone uri ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data. 5. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eva o vinyula mashadḲa awe 2. 'ho vha hu havhudḲi, U fhindula o tou Ḳungufhala 3. 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yaṅu.</p>			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>

LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. Ṇamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. Ṇamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḑini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḑini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḑisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḑisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	1. Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. 2. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. 3. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. 4. Ndi zwone uri ri a imeila zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeila/a ri imeila zwithu tsini na kule musi ri na data. 5. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. eva o vinyula mashada awe 2. 'ho vha hu havhudi, U fhindula o tou Ḳungufhala 3. 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.</p>			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>

LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḁini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḁini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḁisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḁisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱠᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. Ndi zwone uri ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> eva o vinyula mashaḲa awe 'ho vha hu havhuḲi, U fhindula o tou Ḳungufhala 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.</p>			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>

LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḑini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḑini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḑisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḑisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱤᱨ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. 2. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. 3. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. 4. Ndi zwone uri ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data. 5. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eva o vinyula mashadḲa awe 2. 'ho vha hu havhudḲi, U fhindula o tou Ḳungufhala 3. 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.</p>			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>


LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. Ṇamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. Ṇamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḑini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḑini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḑisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḑisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱤᱢᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. Ndi zwone uri ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> eva o vinyula mashadḲa awe 'ho vha hu havhudḲi, U fhindula o tou Ḳungufhala 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.</p>			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>


LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḑini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḑini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḑisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḑisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱠᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. 2. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. 3. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. 4. Ndi zwone uri ri a imeila zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeila/a ri imeila zwithu tsini na kule musi ri na data. 5. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eva o vinyula mashaḲa awe 2. 'ho vha hu havhuḲi, U fhindula o tou Ḳungufhala 3. 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.</p>			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>

LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḁini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḁini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḁisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḁisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱠᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. 2. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. 3. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. 4. Ndi zwone uri ri a imeila zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeila/a ri imeila zwithu tsini na kule musi ri na data. 5. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eva o vinyula mashada awe 2. 'ho vha hu havhudi, U fhindula o tou Ḳungufhala 3. 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.</p>			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	<p>Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.</p>			
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>			

LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḁini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḁini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḁisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḁisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱠᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. Ndi zwone uri ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> eva o vinyula mashadḲa awe 'ho vha hu havhudḲi, U fhindula o tou Ḳungufhala 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.</p>			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	<p>Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.</p>			
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>			

ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ḡamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḡini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṱhe vha dzulela u ṱoḡa u vhona muṱa wavho wo takala. ḡamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḡisa mutakalo.			
	ḢWALANI	Ḣwalani mafhungo nga: vhudzisa Ḣwalani mbudziso nga: tshifhinga			

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ḢWALANI	Ḣwalani mafhungo nga: mbudziso Ḣwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ḡamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḡini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṱhe vha dzulela u ṱoḡa u vhona muṱa wavho wo takala. ḡamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḡisa mutakalo.			
	ḢWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḡini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḡini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḡisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḡisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. 2. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. 3. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. 4. Ndi zwone uri ri a imeila zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeila/a ri imeila zwithu tsini na kule musi ri na data. 5. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eva o vinyula mashada awe 2. 'ho vha hu havhudi, U fhindula o tou Ḳungufhala 3. 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.</p>			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>

LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḑini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḑini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḑisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḑisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱠᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	1. Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. 2. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. 3. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. 4. Ndi zwone uri ri a imeila zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeila/a ri imeila zwithu tsini na kule musi ri na data. 5. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. eva o vinyula mashada awe 2. 'ho vha hu havhudi, U fhindula o tou Ḳungufhala 3. 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.</p>			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>

LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṱhe vha dzulela u ṱoḁa u vhona muṱa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṱhe vha dzulela u ṱoḁa u vhona muṱa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḁini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḁini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḁisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḁisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱤᱨ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. 2. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. 3. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. 4. Ndi zwone uri ri a imeila zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeila/a ri imeila zwithu tsini na kule musi ri na data. 5. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eva o vinyula mashada awe 2. 'ho vha hu havhudi, U fhindula o tou Ḳungufhala 3. 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.			
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yaṅu.			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: thetshelesani Ñwalani mbudziso nga: tshifhinga


LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. Ṇamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. Ṇamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḁini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḁini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḁisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḁisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱠᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	1. Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. 2. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. 3. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. 4. Ndi zwone uri ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data. 5. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. 1. eva o vinyula mashada awe 2. 'ho vha hu havhudi, U fhindula o tou Ḳungufhala 3. 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha thuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.			
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga


LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. Ṇamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. Ṇamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḑini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḑini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḑisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḑisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. 2. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. 3. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. 4. Ndi zwone uri ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data. 5. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eva o vinyula mashaḲa awe 2. 'ho vha hu havhuḲi, U fhindula o tou Ḳungufhala 3. 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.</p>			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	<p>Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.</p>			
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>			

LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. Ṇamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. Ṇamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḁini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḁini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḁisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḁisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱠᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. 2. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. 3. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. 4. Ndi zwone uri ri a imeila zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeila/a ri imeila zwithu tsini na kule musi ri na data. 5. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eva o vinyula mashada awe 2. 'ho vha hu havhudi, U fhindula o tou Ḳungufhala 3. 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yaṅu.</p>			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>

LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḑini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḑisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḑini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḑini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḑisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḑisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱤᱨ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. 2. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. 3. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. 4. Ndi zwone uri ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data. 5. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eva o vinyula mashadḲa awe 2. 'ho vha hu havhudḲi, U fhindula o tou Ḳungufhala 3. 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.</p>			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>

LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. Ṇamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṭhe vha dzulela u ṭoda u vhona muṭa wavho wo takala. Ṇamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḁini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḁini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḁisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḁisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱤᱨ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vho Timeo vha vhone vha muthude? Vho Timeo vha vhone vha muthu wa u _____. 2. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. 3. Ri ya inthanete musiri na mini? Ri ya inthanete musiri na _____. 4. Ndi zwone uri ri a imeila zwithu tsini na kule musiri na data? Ee!/Hai! ri a imeila/a ri imeila zwithu tsini na kule musiri na data. 5. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi othe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi othe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eva o vinyula mashada awe 2. 'ho vha hu havhudi, U fhindula o tou tungufhala 3. 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		namusi			
	BULANI ZWI PFALE	khomphyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	<p>Khomphyutha ndi tshi shumiswa tsha ndeme. Na zwikoloni vhagudi vha vho fhiwa dzithabuthe. Thabulethe ndi khomphyutha tshuku ya dovha ya shuma sa sele founu khulwane. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Khomphyutha ri ya na kha inthanete ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeili. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.</p>			
	NWALANI	<p>Nwalani maifpi a  na  kha divha ipfi yanu.</p>			





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	<p>Salani u takala o ri u thyethyenyeya vhathu vhothe vha rembuluwa vha musedza. Ndi muthu wa miswaswo. Vhathu vha takalela u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha takadzwa nga u thyethyenyeya hawe. Vhathu vha mu vhona na musi a saathu amba tshithu vhathu na vhone vha sokou thyethyenyeya.</p>
	NWALANI	<p>Nwalani mafhungo nga: thetshelesani Nwalani mbudziso nga: tshifhinga</p>

LAHVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṱhe vha dzulela u ṱoda u vhona muṱa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: vhudzisa Ṇwalani mbudziso nga: tshifhinga			

LAHVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.			
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: mbudziso Ṇwalani mbudziso nga: thyethyenyeya			

LAHVURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	thetshelesani	tshifhinga	vhudzisa	Timeo
		ṅamusi			
	BULANI ZWI PFALE	khompyutha	mphye	thyethyenyeya	
	VHALANI	Hafha muḁini wa vho Timeo vhathu vha dzula vha tshi khou thyethyenyeya ngauri vha na miswaswo. Tshifhinga tshoṱhe vha dzulela u ṱoda u vhona muṱa wavho wo takala. ṅamusi a zwi khou itisa zwone. Vhathu vho vhuya vha songo takala. U thyethyenyeya hu ḁisa mutakalo.			
	ṆWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Muḁini wa vho Tmeo vha dzula vha tshi khou ita mini? Muḁini wa vho Timeo vha dzula vha tshi _____. U thyethyenyeya hu ḁisa mini mini? U thyethyenyeya hu ḁisa _____. 			

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



SEDZA U
BULE

thetshelesani

tshifhinga

vhudzisa

Timeo

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ



BULANI
ZWI
PFALE

khomphyutha

mphye

thyethyenyeya







VHALANI







Vho Timeo vha vhonala vha khotsi a no londa. Vha khou vhudzisa ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ wavho Eva uri tshikoloni ho vha hu hani. Vho lavhelela u vhona dakalo ngauri tshikolo tshine a vha khatsho tshi na dzi khomphyutha. Khomphyutha i shuma zwinzhi. Kha khomphyutha ri ya na kha inthanete arali ri na data ra vhona zwithu zwinzhi, ra rumela imeji. Vho vula inthanete kha khomphyutha a vhona mphye. Fhedzi Eva u dinwa nga havha vha no muvhidza mafutha.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthuḲe? Vho Timeo vha vhoneḲa vha muthu wa u _____. Ndi mini tshi no shuma zwithu zwinzhi? Tshi no shuma zwithu zwinzhi ndi _____. Ri ya inthanete musi ri na mini? Ri ya inthanete musi ri na _____. Ndi zwone uri ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data? Ee!/Hai! ri a imeiḲa/a ri imeiḲi zwithu tsini na kule musi ri na data. Ndi zwone naa uri Eva u dinwa nga mini ngei tshikoloni? Ee!/Hai! Eva u dinwa nga vha no muvhidza mafutha ngei tshikoloni.



ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> eva o vinyula mashadḲa awe 'ho vha hu havhudḲi, U fhindula o tou Ḳungufhala 'ho khakhea mini' Hu vhudzisa vho timeo





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṀWALANI	Ṁwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṀWALANI	Ṁwalani mafhungo nga: tshienge Ṁwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṇiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge

dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.






ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṀWALANI	Ṁwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṀWALANI	Ṁwalani mafhungo nga: tshienge Ṁwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṇiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge

dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.






ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṀWALANI	Ṁwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṀWALANI	Ṁwalani mafhungo nga: tshienge Ṁwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṇiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge

dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: tshienge Ṇwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṇiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge

dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṀWALANI	Ṁwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṀWALANI	Ṁwalani mafhungo nga: tshienge Ṁwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṇiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge


dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṀWALANI	Ṁwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṀWALANI	Ṁwalani mafhungo nga: tshienge Ṁwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṇiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge


dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u funa u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ? Wa u funa u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ndi _____. 2. O vha a tshi ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mini kha dayari yawe? O vha a tshi ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ na _____ zwawe. 3. O vha a tshi ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ e ngafhi? O vha a tshi ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ e fhasi ha _____. 4. Mandu o vha a tshi funa u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ. 5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.


ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo kha bugu yaᱠᱤᱨᱤᱰᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mandu u funa u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2. u funesa nga maaᱠᱤᱨᱤᱰᱤ u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ kha dayari yawe. 3. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ na ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ, u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṀWALANI	Ṁwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṀWALANI	Ṁwalani mafhungo nga: tshienge Ṁwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṇiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge


dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.



ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṀWALANI	Ṁwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṀWALANI	Ṁwalani mafhungo nga: tshienge Ṁwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṇiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge

dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u funa u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ? Wa u funa u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ndi _____. 2. O vha a tshi ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mini kha dayari yawe? O vha a tshi ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ na _____ zwawe. 3. O vha a tshi ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ e ngafhi? O vha a tshi ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ e fhasi ha _____. 4. Mandu o vha a tshi funa u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ. 5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi o᱘he a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi o᱘he a re kha  na  .
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	<p>ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo kha bugu yaᱠu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mandu u funa u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2. u funesa nga maaan᱘a u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ kha dayari yawe. 3. ᱘uvha ᱠᱤᱠᱤᱨᱤ na ᱠᱤᱠᱤᱨᱤ, u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: tshienge Ṇwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṅiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge

dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: tshienge Ṇwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṅiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge

dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṀWALANI	Ṁwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṀWALANI	Ṁwalani mafhungo nga: tshienge Ṁwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṇiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge

dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṀWALANI	Ṁwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṀWALANI	Ṁwalani mafhungo nga: tshienge Ṁwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṅiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge


dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṀWALANI	Ṁwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṀWALANI	Ṁwalani mafhungo nga: tshienge Ṁwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṇiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge


dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṀWALANI	Ṁwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṀWALANI	Ṁwalani mafhungo nga: tshienge Ṁwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṇiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge


dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.



ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṀWALANI	Ṁwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṀWALANI	Ṁwalani mafhungo nga: tshienge Ṁwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṅiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge

dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \ ḡwala mafhungo awe na a zwiphiri o dzula fhasi miunga. Nga u funa hawe u ḡwala u ḡwala na zwe zwa bvelela kha miunga yo remiwaho. Dayari i dzula yo dzumbiwa. Fhedzi liḡwe ḡuvha a wana yo vuliwa. Ha vuwa bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.






ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: tshienge Ṇwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṅiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge

dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṀWALANI	Ṁwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṀWALANI	Ṁwalani mafhungo nga: tshienge Ṁwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṇiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge

dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.





ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṀWALANI	Ṁwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṀWALANI	Ṁwalani mafhungo nga: tshienge Ṁwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṇiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge

dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu Ḳ
Ḳwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u Ḳwala u Ḳwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi ḲiḲwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṀWALANI	Ṁwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṀWALANI	Ṁwalani mafhungo nga: tshienge Ṁwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṅiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge


dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.




ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	tshienge	
		mielo	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tshiulu tshi re fhasi ha miumo tshi a muṅedza ḡuvha liṅwe na liṅwe. U wana vhathu vho tou phaa! muṅwe na muṅwe a sa teledzi u dzula tshifhinga tshilapfu u tuwa o ḡadza tshe a ḡa natsho nga madzhulu. Tshiulu tshi re tsini na miunga a tshi na madzhulu manzhi.				
	ṀWALANI	Ṁwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Musi ni tshi ela mielo ya mudavhi, ni tea u dzhiela nzhele u shumisa mielo yone. Mielo yone i a thusa u ri zwithu zwi si khakhee. Ni tshi fhedza u ele ni dzhie tshienge ni le. Ni tshi la tshienge ni songo hangwa u vhaḡa. Maḡodzi u a swiela mavhadelo a tshienge
	ṀWALANI	Ṁwalani mafhungo nga: tshienge Ṁwalani mbudziso nga: buraweni





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Tsimuni ya hashu hu na tshiulu tshihulu tsha mutshenzhe. Tshi a ri shengedza nga mutshenzhe. A hu na tshi ne ra ṭavha tshi si muṅiwe. Miri ya miunga na yone i ri shengedza nga u vha na mipfa mihulu. U tshi rema miunga u kho tou ṭutṭula uri i simuwe zwavhudi. Miunga i ṭoda u tou remiwa ya dovha ya bwiwa na ma midzi.				
	ṄWALANI	<p>1. Tsimuni hu na mini tsha mutshenzhe? Tsimuni hu na _____ tsha mutshenzhe.</p> <p>2. Ndi miri ifhio i re na mipfa? _____ ndi miri i re na tshenzhe.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: miumo Ṅwalani mbudziso nga: dzumba				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Mandu	dayari	buraweni	dzumba	mavhudzi
	BULANI ZWI PFALE	tshiulu	miumo	miunga	mielo	
		tshienge	dzhiela	swiela		
	VHALANI	Vhonani! Mielo ya rokho yanga ndi miṭuku. I khou mpata tshoṭhe. Vha tshi runga a vho ngo dzhiela nzhele mielo ya vha nkala. Ndo ri u kwama ndi tshi swiela ya mbo ḡi thathamu-wa. Rokho iyi ndi tea u i humisela kha murungu uri vha dzhiele nzhele mielo ye vha nkala.				
	ṄWALANI	<p>1. Ndi mini tshi re tshiṭuku kha rokho? _____ ya rokho ndi miṭuku.</p> <p>2. Vha tshi runga rokho vha tea u ita mini? Vha tshi runga rokho vha tea u _____ nzhele mielo.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Mandu

dayari

buraweni

dzumba

mavhudzi



BULANI
ZWI
PFALE

tshiulu

miumo

miunga

mielo

tshienge


dzhiela

swiela







VHALANI







Mandu ndi muthu \
ḡwala mafhungo
awe na a
zwiphiri o dzula
fhasi miunga.
Nga u funa hawe
u ḡwala u ḡwala
na zwe zwa
bvelela kha
miunga yo
remiwaho.
Dayari i dzula yo
dzumbiwa.
Fhedzi liḡwe
ḡuvha a wana yo
vuliwa. Ha vuwa
bomepome..







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u funa u Ḳwala? Wa u funa u Ḳwala ndi _____.2. O vha a tshi Ḳwala mini kha dayari yawe? O vha a tshi Ḳwala na _____ zwawe.3. O vha a tshi Ḳwala e ngafhi? O vha a tshi Ḳwala e fhasi ha _____.4. Mandu o vha a tshi funa u Ḳwala? Ee!/Hai! Mandu o vha a tshi funa/a sa funi u Ḳwala.5. Ndi zwone naa uri Mandu o vusa bomepome. Ee!/Hai! Ndi zwone/a si zwone uri ho vuwa bomepome.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḲhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḲu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. mandu u funa u Ḳwala2. u funesa nga maaanḲa u Ḳwala kha dayari yawe.3. Ḳuvha Ḳinwe na Ḳinwe, u Ḳwala zwe a ita





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: thembeleni Ñwalani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhañwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku ńwedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na ńwedzi ndi zwinga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi wo tou _____!</p> <p>2. Nwedzi u tshena lini? Nwedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo nga: thundu</p> <p>Ñwalani mbudziso nga: mboo</p>				

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee ńwaha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	ÑWALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ ńwaha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

ḡwala

thembeleni

goroi

zwiga

thundu



BULANI
ZWI
PFALE

mboo

tshoḡoo

vhee

tshee

see


wee







VHALANI

Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho







Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. 2. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. 3. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. 4. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. 5. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki 2. ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi 3. zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	N̄WALANI	N̄walani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	N̄WALANI	N̄walani mafhungo nga: thembeleni N̄walani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhañwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku ńwedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na ńwedzi ndi zwinga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi wo tou _____!</p> <p>2. ńWedzi u tshena lini? ńWedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	<p>ńWalani mafhungo nga: thundu</p> <p>ńWalani mbudziso nga: mboo</p>				

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee ńwaha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	ÑWALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ ńwaha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

ḡwala

thembeleni

goroi

zwiga

thundu



BULANI
ZWI
PFALE

mboo

tshoḡoo

vhee

tshee

see


wee







VHALANI

Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho







Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: thembeleni Ñwalani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhañwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku ńwedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na ńwedzi ndi zwinga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi wo tou _____!</p> <p>2. Nwedzi u tshena lini? Nwedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo nga: thundu</p> <p>Ñwalani mbudziso nga: mboo</p>				



ĽAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee ńwaha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	ÑWALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ ńwaha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	ḡwala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoḡoo	vhee	tshee	
		see	wee			

	VHALANI	<p>Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho</p> <p>Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.</p>	
--	----------------	---	---





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. 2. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. 3. Vhathu vha Sumer vho fhaᱤa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaᱤa thembele ya u vhea _____. 4. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. 5. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiᱤuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiᱤuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱤhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oᱤhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaᱤu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ᱤthingothendeleki 2. ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi 3. zwino, ᱤdaba ᱤa vumba ᱤi ᱤo omiswa ᱤuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: thembeleni Ñwalani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhañwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku ńwedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na ńwedzi ndi zwinga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi wo tou _____!</p> <p>2. Nwedzi u tshena lini? Nwedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo nga: thundu</p> <p>Ñwalani mbudziso nga: mboo</p>				

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee ńwaha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	ÑWALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ ńwaha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

ḡwala

thembeleni

goroi

zwiga

thundu



BULANI
ZWI
PFALE

mboo

tshoḡoo

vhee

tshee

see


wee







VHALANI

Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho







Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. 2. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. 3. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. 4. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. 5. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki 2. ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi 3. zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	N̄WALANI	N̄walani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	N̄WALANI	N̄walani mafhungo nga: thembeleni N̄walani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhañwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku ńwedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na ńwedzi ndi zwinga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi wo tou _____!</p> <p>2. Nwedzi u tshena lini? Nwedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo nga: thundu</p> <p>Ñwalani mbudziso nga: mboo</p>				



ĽAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee ńwaha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	ÑWALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ ńwaha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	ḡwala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoḡoo	vhee	tshee	
		see	wee			

	VHALANI	<p>Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho</p> <p>Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.</p>	
--	----------------	---	---





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. 2. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. 3. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. 4. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. 5. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki 2. ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi 3. zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: thembeleni Ñwalani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhañwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku ńwedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na ńwedzi ndi zwinga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi wo tou _____!</p> <p>2. ńWedzi u tshena lini? ńWedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	<p>ńWalani mafhungo nga: thundu</p> <p>ńWalani mbudziso nga: mboo</p>				



ĽAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee ńwaha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	ÑWALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ ńwaha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	ḡwala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoḡoo	vhee	tshee	
		see	wee			

	VHALANI	<p>Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho</p> <p>Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.</p>	
--	----------------	---	---

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

1. Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini?
Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____.
2. Vhathu vho thoma u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ufhio?
Vhathu vho thoma u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ya _____
yo fhelaho.
3. Vhathu vha Sumer vho fhaᱤᱠᱤ thembele ya u vhea mini?
Vhathu vha Sumer vho fhaᱤᱠᱤ thembele ya u vhea
_____.
4. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa
zwifanyiso u ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.
Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa
zwifanyiso vha tshi ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.
5. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiᱤᱠᱤᱠᱤ?
Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ/ HU SA ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ nga
zwifanyiso zwiᱤᱠᱤᱠᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1



VHALANI

Vhalani hafhu maipfi oᱤᱠᱤ a re kha  na .



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2



VHALANI







Vhalani hafhu maipfi oᱤᱠᱤ a re kha  na .








ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

- ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo kha bugu yaᱤᱠᱤ. Ni lulamise zwo khakheaho.
1. ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤ
 2. ro sika dziradio, dzirobottho na dzifiridzhi
 3. zwino, ᱤᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱠᱤ ᱤᱠᱤ omiswa ᱤᱠᱤᱠᱤ





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: thembeleni Ñwalani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhañwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku ńwedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na ńwedzi ndi zwinga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi wo tou _____!</p> <p>2. Nwedzi u tshena lini? Nwedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo nga: thundu</p> <p>Ñwalani mbudziso nga: mboo</p>				

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee ńwaha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	ÑWALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ ńwaha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

ḡwala

thembeleni

goroi

zwiga

thundu



BULANI
ZWI
PFALE

mboo

tshoḡoo

vhee

tshee

see


wee







VHALANI

Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho







Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. 2. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. 3. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. 4. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. 5. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki 2. ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi 3. zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	N̄WALANI	N̄walani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	N̄WALANI	N̄walani mafhungo nga: thembeleni N̄walani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhaṅwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku n̄wedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na n̄wedzi ndi zwiga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	N̄WALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila n̄wedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila n̄wedzi wo tou _____!</p> <p>2. N̄wedzi u tshena lini? N̄wedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	N̄WALANI	N̄walani mafhungo nga: thundu N̄walani mbudziso nga: mboo				

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee n̄waha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	N̄WALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ n̄waha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

ḡwala

thembeleni

goroi

zwiga

thundu



BULANI
ZWI
PFALE

mboo

tshoḡoo

vhee

tshee

see


wee







VHALANI

Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho







Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. 2. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. 3. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. 4. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. 5. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki 2. ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi 3. zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: thembeleni Ñwalani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhaṅwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku n̄wedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na n̄wedzi ndi zwinga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	N̄WALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila n̄wedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila n̄wedzi wo tou _____!</p> <p>2. N̄wedzi u tshena lini? N̄wedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	N̄WALANI	N̄walani mafhungo nga: thundu N̄walani mbudziso nga: mboo				

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee n̄waha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	N̄WALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ n̄waha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

ḡwala

thembeleni

goroi

zwiga

thundu



BULANI
ZWI
PFALE

mboo

tshoḡoo

vhee

tshee

see


wee







VHALANI

Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhonele zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho







Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḡedere a aḡifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. 2. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. 3. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. 4. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. 5. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki 2. ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi 3. zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: thembeleni Ñwalani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhañwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku ńwedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na ńwedzi ndi zwinga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi wo tou _____!</p> <p>2. ńWedzi u tshena lini? ńWedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	<p>ńWalani mafhungo nga: thundu</p> <p>ńWalani mbudziso nga: mboo</p>				

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee ńwaha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	ÑWALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ ńwaha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

ḡwala

thembeleni

goroi

zwiga

thundu



BULANI
ZWI
PFALE

mboo

tshoḡoo

vhee

tshee

see


wee







VHALANI

Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho







Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. 2. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. 3. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. 4. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. 5. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki 2. ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi 3. zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	N̄WALANI	N̄walani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	N̄WALANI	N̄walani mafhungo nga: thembeleni N̄walani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhaṅwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku n̄wedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na n̄wedzi ndi zwinga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	N̄WALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila n̄wedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila n̄wedzi wo tou _____!</p> <p>2. N̄wedzi u tshena lini? N̄wedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	N̄WALANI	N̄walani mafhungo nga: thundu N̄walani mbudziso nga: mboo				

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee n̄waha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	N̄WALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ n̄waha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

ḡwala

thembeleni

goroi

zwiga

thundu



BULANI
ZWI
PFALE

mboo

tshoḡoo

vhee

tshee

see


wee







VHALANI

Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho







Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. 2. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. 3. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. 4. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. 5. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki 2. ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi 3. zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: thembeleni Ñwalani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhañwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku ńwedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na ńwedzi ndi zwiga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi wo tou _____!</p> <p>2. Nwedzi u tshena lini? Nwedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo nga: thundu</p> <p>Ñwalani mbudziso nga: mboo</p>				

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee ńwaha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	ÑWALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ ńwaha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

ḡwala

thembeleni

goroi

zwiga

thundu



BULANI
ZWI
PFALE

mboo

tshoḡoo

vhee

tshee

see


wee







VHALANI

Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho







Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	nwala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi nṱwedzi na nṱaledzi. Vhusiku musi nṱwedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha nṱwedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḍakani tshoṭoo!				
	NWALANI	Nwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḍi tshea tshanda. Unariṅe a thoma u ḍi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḍi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	NWALANI	Nwalani mafhungo nga: thembeleni Nwalani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhañwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku ńwedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na ńwedzi ndi zwinga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi wo tou _____!</p> <p>2. Nwedzi u tshena lini? Nwedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo nga: thundu</p> <p>Ñwalani mbudziso nga: mboo</p>				

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee ńwaha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	ÑWALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ ńwaha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

ḡwala

thembeleni

goroi

zwiga

thundu



BULANI
ZWI
PFALE

mboo

tshoḡoo

vhee

tshee

see


wee







VHALANI

Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho







Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. 2. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. 3. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. 4. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. 5. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki 2. ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi 3. zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	N̄WALANI	N̄walani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	N̄WALANI	N̄walani mafhungo nga: thembeleni N̄walani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhañwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku ńwedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na ńwedzi ndi zwiga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi wo tou _____!</p> <p>2. Nwedzi u tshena lini? Nwedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo nga: thundu</p> <p>Ñwalani mbudziso nga: mboo</p>				

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee ńwaha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	ÑWALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ ńwaha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

ḡwala

thembeleni

goroi

zwiga

thundu



BULANI
ZWI
PFALE

mboo

tshoḡoo

vhee

tshee

see


wee







VHALANI

Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho







Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. 2. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. 3. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. 4. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. 5. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki 2. ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi 3. zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: thembeleni Ñwalani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhañwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku ńwedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na ńwedzi ndi zwinga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi wo tou _____!</p> <p>2. ńWedzi u tshena lini? ńWedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	<p>ńWalani mafhungo nga: thundu</p> <p>ńWalani mbudziso nga: mboo</p>				

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee ńwaha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	ÑWALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ ńwaha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

ḡwala

thembeleni

goroi

zwiga

thundu



BULANI
ZWI
PFALE

mboo

tshoḡoo

vhee

tshee

see


wee







VHALANI

Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho







Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	N̄WALANI	N̄walani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	N̄WALANI	N̄walani mafhungo nga: thembeleni N̄walani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhañwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku ńwedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na ńwedzi ndi zwinga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi wo tou _____!</p> <p>2. Nwedzi u tshena lini? Nwedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo nga: thundu</p> <p>Ñwalani mbudziso nga: mboo</p>				

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee ńwaha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	ÑWALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ ńwaha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

ḡwala

thembeleni

goroi

zwiga

thundu



BULANI
ZWI
PFALE

mboo

tshoḡoo

vhee

tshee

see


wee







VHALANI

Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho







Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. 2. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. 3. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. 4. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. 5. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki 2. ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi 3. zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	N̄WALANI	N̄walani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	N̄WALANI	N̄walani mafhungo nga: thembeleni N̄walani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhañwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku ńwedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na ńwedzi ndi zwinga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi wo tou _____!</p> <p>2. Nwedzi u tshena lini? Nwedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo nga: thundu</p> <p>Ñwalani mbudziso nga: mboo</p>				



ĽAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee ńwaha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	ÑWALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ ńwaha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	ḡwala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoḡoo	vhee	tshee	
		see	wee			

	VHALANI	<p>Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho</p> <p>Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.</p>	
--	----------------	---	---





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	N̄WALANI	N̄walani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	N̄WALANI	N̄walani mafhungo nga: thembeleni N̄walani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhaṅwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku n̄wedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na n̄wedzi ndi zwinga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	N̄WALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila n̄wedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila n̄wedzi wo tou _____!</p> <p>2. N̄wedzi u tshena lini? N̄wedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	N̄WALANI	N̄walani mafhungo nga: thundu N̄walani mbudziso nga: mboo				



ĽAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee n̄waha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	N̄WALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ n̄waha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	ḡwala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoḡoo	vhee	tshee	
		see	wee			

	VHALANI	<p>Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho</p> <p>Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.</p>	
--	----------------	---	---





ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. 2. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. 3. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. 4. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. 5. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki 2. ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi 3. zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	ÑWALANI	Ñwalani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	ÑWALANI	Ñwalani mafhungo nga: thembeleni Ñwalani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhañwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku ńwedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na ńwedzi ndi zwiga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	ÑWALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila ńwedzi wo tou _____!</p> <p>2. Nwedzi u tshena lini? Nwedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo nga: thundu</p> <p>Ñwalani mbudziso nga: mboo</p>				

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	ńwala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee ńwaha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	ÑWALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ ńwaha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

ḡwala

thembeleni

goroi

zwiga

thundu



BULANI
ZWI
PFALE

mboo

tshoḡoo

vhee

tshee

see


wee







VHALANI

Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho







Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwiga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhusiku hu na swiswi. Ri tea u edela. Fhedzi hu na na tshedza tshi no vhoneṭshela vhusiku. Ndi n̄wedzi na n̄aledzi. Vhusiku musi n̄wedzi u hone u wana wo tshena wo tou mboo! Ni tshi vhona zwa kule. Vhusiku vhana vha a tamba na bola nga tshedza tsha n̄wedzi. Muṅeiwa o posa bola zwezwo vhusiku ya mbo ḡakani tshoṭoo!				
	N̄WALANI	N̄walani maifpi a  na  kha ḡivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Unariṅe u a silinga. A tshi vhudziwa uri a vhee lufhanga ha theṭshelesi. Uri o rumiwa uri a tshee ṅama. Vho mu vhudza uri khezwi o ḡi tshea tshangḡa. Unariṅe a thoma u ḡi sedzasedza. vhaṅwe vha sea. Muambi we a ri o ḡi tshea a ri ndo vha ndi tshi khou itela uri ni see.				
	N̄WALANI	N̄walani mafhungo nga: thembeleni N̄walani mbudziso nga: tshee				





ĽAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Vhathu vha no shengedza vhaṅwe nga u tswa vha funesa u tshimbila zwezwo vhusiku n̄wedzi wo tshena wo tou mboo! Mboo! Zwi amba u tshena. Naledzi na n̄wedzi ndi zwinga zwa ṭadulu zwa u vhone tshela. Mulisa u funa u vha ramiswaswo. O ḡola milora o tshena o tou mboo! Vhana vha khou mu ofha.				
	N̄WALANI	<p>1. Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila n̄wedzi u hani? Vhathu vha u tswa vha funesa u tshimbila n̄wedzi wo tou _____!</p> <p>2. N̄wedzi u tshena lini? N̄wedzi u thena _____.</p>				

ĽAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	N̄WALANI	N̄walani mafhungo nga: thundu N̄walani mbudziso nga: mboo				

ĽAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	n̄wala	thembeleni	goroi	zwinga	thundu
	BULANI ZWI PFALE	mboo	tshoṭoo	vhee	tshee	
		see	wee			
	VHALANI	Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri wee! Ri a takala ri tshipfha tshi tshi fhira. Ri tshi ri tsho haka maṭorokisa sa lumbo lwa Makhadzi. Makhadzi o wina u ri a tshee n̄waha nga luimbo lwawe maṭorokisi. Vhatukana bna vhasidzana vho vhudzwa uri vha vhee zwothe vha ye vha vhone Makhadzi.				
	N̄WALANI	<p>1. Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri mini? Tshidimela tshi tshi bvuma tshi ri _____!</p> <p>2. Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu ite'ni? Luimbo lwa Makhadzi lwo wina uri lu _____ n̄waha.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

ḡwala

thembeleni

goroi

zwiga

thundu



BULANI
ZWI
PFALE

mboo

tshoḡoo

vhee

tshee

see


wee







VHALANI

Tshithu tsho tswaho vhathu muhumbulo ndi u ḡwala. Zwi vhoneḲa zwi sa konḡi. Vhathu vho thoma u ḡwala nga minwaha ya 5000 yo fhelaho. Vhathu vha Sumer vho fhaḡa thembele ya u vhea thundu dzavho. Vho fhaḡa thembele ya u ri vhee thundu dzavho







Tshivhumbeo tsha u ḡwala tsha kale tsho fhambana na maḲedere a aḲifabethe a tshino tshifhinga. A kale o vha o itiwa nga zwifanyiso zwiḡuku.







ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ÑWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga mini? Vhathu vho tswiwa muhumbulo nga u _____. 2. Vhathu vho thoma u ñwala nga ñwaha ufhio? Vhathu vho thoma u ñwala nga minwaha ya _____ yo fhelaho. 3. Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea mini? Vhathu vha Sumer vho fhaṭa thembele ya u vhea _____. 4. Ndi zwone naa zwauri vha kale vho vho vha tshi shumisa zwifanyiso u ñwala. Ee!/Hai! Vha kale vho vha vha tshi /vha sa shumisi /shumisa zwifanyiso vha tshi ñwala. 5. Nandi kale ho vha hu tshinwaliwa nga zwifanyiso zwiṭuku? Ee!/Hai! kale ho vha hu tshi ñwaliwa/ HU SA ñwaliwi nga zwifanyiso zwiṭuku.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oṭhe a re kha  na  .
	ÑWALANI	<p>Ñwalani mafhungo kha bugu yaṅu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ro sika dzigoloi dzikhomphyutha na ṭhingothendeleki 2. ro sika dziradio, dzirobotho na dzifiridzhi 3. zwino, ḡaba ᱠa vumba ᱠi ḡo omiswa ḡuvhani





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḡa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	

	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.</p>	
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena





LAHVUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḁi. Mukonḁi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḁa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḁi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḁi.				
	ḂWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḁi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḁi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḁi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḁi ndi _____.</p>				

LAHVUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḂWALANI	Ḃwalani mafhungo nga: vothi Ḃwalani mbudziso nga: mphye				



LAHVURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḁhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḁuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḁifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḁuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḂWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḡa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	

	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.</p>	
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				





ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.







ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḡa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.</p>				
						





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye



ḲAVHURARU NYITO 1


	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḡa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	

	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.</p>	
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye				





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				





ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.







ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḡa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.</p>				
						





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Nintendo

khabodo

vothi

kuḡa

hevhedza



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

khwali

nkhweleleni

ndzumba

mmbegwa

mphye

dzhena







VHALANI







Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Nintendo

khabodo

vothi

kuḡa

hevhedza



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

khwali

nkhweleleni

ndzumba

mmbegwa

mphye

dzhena







VHALANI







Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				





ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.







ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḡa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.</p>				
						





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Tḁovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Tḁovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ḁWALANI	ḁwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u tuwa.				
	ḁWALANI	ḁwalani mafhungo nga: khabodo ḁwalani mbudziso nga: dzhena				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U
BULE

Nintendo

khabodo

vothi

kuḡa

hevhedza



BULANI
ZWI
PFALE

nkhwala

nkhwesa

khwali

nkhweleleni

ndzumba

mmbegwa

mphye

dzhena







VHALANI







Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṄWALANI	Ṅwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.
	ṄWALANI	Ṅwalani mafhungo nga: khabodo Ṅwalani mbudziso nga: dzhena





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱠᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1







	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	

	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muᱠᱤ a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ nga nyofho.' ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ o mposa nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ya pulasitiki. Muᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a hevhedza ari vhone ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ. Nda i vhone i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ uri ho itea mini.</p>	
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye				



ḲAVHURARU NYITO 1


	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḡa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	

	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.</p>	
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye				





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				





ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.







ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḡa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.</p>				
						





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḡa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	

	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.</p>	
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.


ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye				





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				





ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḡa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.</p> 				





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				





ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.







ḲAVHUNA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḡa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.</p>				
						





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḡa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	

	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.</p>	
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱥᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1







	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	

	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muᱤe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ᱢᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ.' ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ o mposa nga ᱢᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ. Muᱤe a hevhedza ari vhone ᱢᱤᱨᱤ. Nda i vhone i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ᱥᱤᱨᱤ ᱢᱤᱨᱤ ho itea mini.</p>	
--	----------------	--	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none">1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____.2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni.3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____.4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni.5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	Nwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho. <ol style="list-style-type: none">1. o vha o fara khoḡhe2. john a dzula kha mmbete3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱠᱤ.

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1







	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muᱠᱤ a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ nga nyofho.' ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ o mposa nga ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ya pulasitiki. Muᱠᱤᱨᱤᱰᱤ a hevhedza ari vhone ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ. Nda i vhone i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ uri ho itea mini.</p>				







ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.				
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.				
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena				





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

ḲAVHUḲA NYITO 1







	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḡa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	

	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.</p>	
--	----------------	---	---





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.

ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḁa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Nkhweleleni u funesa zwiḁoni. Nkhweleleni u funesa zwiḁoni zwi no pfi khwali. Khwali dza vho Maanea dzo fashiwa nga Ṭovhowani. Tendani u khou mu kaidza uri a songo fasha khwali dza vhathu. Ṭovhowani a tshi fhindula ari, 'nkhweleleni kha vhaḁe vhadzo ndi fariwe ni takale.'				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḁivha ipfi yaḁu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Lulamani o vala vothi a tshi khou nzumba uri u khou vhala bugu. Ro vha ro langana uri kha ri awelenyana awara mbili. Ene a isa phanḁa. Nne a vha mpfhuni ngauri ndi a vha fhira kilasini. Ndi tou vha mmbengwa mbudzi ya gwembe. Ndi tshi dzhena nda wana a tshi khou vhala nda muthusa kha zwe a vha a sa zwi pfesesi, nda kona u ṭuwa.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: khabodo Ṇwalani mbudziso nga: dzhena





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Hu ne nda dzula hone a huna maḡi. Mukonḡi o nkhwesa tshigubu tsha u lemela. Mitsinga yanga i khou vhavha. Nga tsha matshelo malume anga vha ḡa vha nkhwala nga goloi na zwigubu zwinzhi ra ya u ka maḡi, uri ndi si tsha hwala tshigubu. Malume vho tou hevhedza uri kha ri ye u ka maḡi.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini tshe tsha ita uri mitsinga ya Mukonḡi i vhavhe? Tsho itaho uri mitsinga ya mukonḡi i vhavhe ndi _____.</p> <p>2. Ndi nnyi we a mu hwala a tshi yo ka maḡi? O mu hwalaho a tshi yo ka maḡi ndi _____.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	Ḳwalani mafhungo nga: vothi Ḳwalani mbudziso nga: mphye				





ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuda	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	Mphwe dzi wanala Kapa. Mikumba ya mphwe i ita mabannda o khwaḡhaho. Mabannda o itwaho nga mikumba ya mphye ha ḡuri zwone. Na mikoki ya mphye a i ḡifhi zwone. Makumba a mphye ri nakisa ngao dzinḡuni. Mmbengwa ene u funesa mukoki wa mphye.				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi no wanala Kapa? Zwi no wanala Kapa ndi _____.</p> <p>2. Ndi mini tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda? Tshi wanaho kha mphye tshi ne tsha ita mabannda ndi _____.</p>				





ḲAVHURARU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.







ḲAVHUḲA NYITO 1

	SEDZA U BULE	Nintendo	khabodo	vothi	kuḡa	hevhedza
	BULANI ZWI PFALE	nkhwala	nkhwesa	khwali	nkhweleleni	
		ndzumba	mmbegwa	mphye	dzhena	
	VHALANI	<p>Bala o hwalelwa vhuongeloni nga nyofho. Ene muḡe a tshi amba uri, ' Vho nkhwala ndi sa zwi pfi ndo ḡoka nga nyofho.' Ḳoḡewa o mposa nga ḡowa ya pulasitiki. Muḡwe a hevhedza ari vhonani ḡowa. Nda i vhona i tshi nga i khou tshimbila. Ndo gidimesa, u swika ndi tshiwa nda si tsha ḡivha uri ho itea mini.</p>				
						





ḲAVHUḲA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi wa u sa eḡela? Wa usa eḡela ndi _____. 2. John o pfa mini ngomu khabodoni? John o pfa _____ ngomu khabodoni. 3. Ndi nga'ni John o dzula nḡha ha mmbete? John o dzula nḡha ha mmbete nga u _____. 4. Ndi zwone naa uri ndi tshimange tsho vha tshi khabodoni? Ee!/Hai! Tshimange tsho vha tshi/ siho khabodoni. 5. John o vha a tshi tambisa Nintendo. Ee!/Hai! John o vha a tshi/ a si khou tambisa Nintendo.







ḲAVHUḲANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUḲANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. o vha o fara khoḡhe 2. john a dzula kha mmbete 3. a zwi pfa uri zwi khou bva khabodoni yawe





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṅe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshitiḵori	shaka	khunzikhunzini	maḵini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḵe	ḵanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḵini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḵi we wavho o ḵanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḵea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḵisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḵo ya seli lwa miḵwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḵini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḵini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshitiḵori	shaka	khunzikhunzini	maḵini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḵe	ḵanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḵiwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḵi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḵi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ipfi yaᱤᱤ. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: tshiᱰori ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: thyethyenyeya

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1







	SEDZA U BULE	tshiᱰori	shaka	khunzikhunzini	ma᱘ini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	ᱰanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ma᱘uvha e ma᱘ini, a pfha a tshi khou ku᱘iwa nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱘oweleaho. Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱘i lwela. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga. Shaka dza ofha i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o ᱰalela.</p>				







ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṅe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱚᱠᱤᱨᱤ ipfi ya᱆ᱱᱤ. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: tshiᱱᱚᱱᱚ ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: thyethyenyeya

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1







	SEDZA U BULE	tshiᱱᱚᱱᱚ	shaka	khunzikhunzini	maᱚᱠᱤ	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	ᱱᱚᱠᱚᱠᱚᱠᱚ	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱚᱠᱤᱨᱤ ᱠᱚ maᱚᱠᱤᱨᱤ e maᱚᱠᱤ, a pfha a tshi khou kuᱚᱠᱚᱠᱚ nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱚᱠᱚᱠᱚᱠᱚ. Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱚᱠᱚᱠᱚᱠᱚ. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga. Shaka dza ofha i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o ᱱᱚᱠᱚᱠᱚᱠᱚ.</p>				







ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṇe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṇu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshitiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	tshitiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ipfi yaᱤᱤ. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: tshi᱘ori ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: thyethyenyeya

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1







	SEDZA U BULE	tshi᱘ori	shaka	khunzikhunzini	ma᱘ini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	᱘anganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	

	VHALANI	<p>Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤ ma᱘uvha e ma᱘ini, a pfha a tshi khou ku᱘iwa nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱘oweleaho. Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱘i lwela. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga. Shaka dza ofha i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o ᱘alela.</p>	
--	----------------	--	---





ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṅe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ maipfi a  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ ipfi yaᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ.
ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ mafhungo nga: tshixori
ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ mbudziso nga: thyethyeyea

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ 1



SEDZA U
BULE

tshixori

shaka

khunzikhunzini

madini

khovhe



BULANI
ZWI
PFALE

pfhala

pfhene

txanganywa

vhekanywa

pfhiwa

fhufhwa

thyethyeyea

khomphyutha



VHALANI

Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ maᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ e madini, a pfha a tshi khou kuᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ.





Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱮᱞ lwela. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga.

Shaka dza ofha







i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o txalela.







ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṅe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ipfi ya᱆ᱵ. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: tshiᱵori ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: thyethyenyeya

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1







	SEDZA U BULE	tshiᱵori	shaka	khunzikhunzini	ma᱘ini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	ᱵanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	

	VHALANI	<p>Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ma᱘uvha e ma᱘ini, a pfha a tshi khou ku᱘iwa nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱘oweleaho. Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱘i lwela. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga. Shaka dza ofha i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o ᱵalela.</p>	
--	----------------	--	---





ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.






ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṇe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṇu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarin ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤ ᱢᱤᱫᱽᱨᱮᱦᱮᱴ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱠᱤᱨᱤ

ᱢᱤᱨᱠᱤᱨᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤᱨᱤ ipfi ya᱆ᱱᱤ.
ᱢᱤᱨᱠᱤᱨᱤ **mafhungo** nga: tshixori
ᱢᱤᱨᱠᱤᱨᱤ **mbudziso** nga: thyethyenea

ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤ ᱢᱤᱫᱽᱨᱮᱦᱮᱴ 1



SEDZA U
BULE

tshixori

shaka

khunzikhunzini

ma᱘ᱤᱨᱤ

khovhe



BULANI
ZWI
PFALE

pfhala

pfhene

ᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤ

vhekanywa

pfhiwa

fhufhwa

thyethyenea

khomphyutha



VHALANI

Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱤ, a pfha a tshi khou ku᱘ᱤᱨᱤᱨᱤ nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱘ᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤ.





Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱘ᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤ. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga.

Shaka dza ofha







i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o ᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤ.







ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'Ḳavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u Ḳavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṇe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṇu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱚᱠᱤᱨᱤ ipfi ya᱆ᱢᱤ.
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: tshixori
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: thyethyenea

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1



SEDZA U
BULE

tshixori

shaka

khunzikhunzini

madini

khovhe



BULANI
ZWI
PFALE

pfhala

pfhene

txanganywa

vhekanywa

pfhiwa

fhufhwa

thyethyenea

khomphyutha



VHALANI

Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱤᱢᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ e madini, a pfha a tshi khou kuᱚᱠᱤᱨᱤ nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱚᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.





Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱚᱠᱤᱨᱤᱰᱤ. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga.

Shaka dza ofha







i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o txalela.







ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṅe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱽᱰᱤ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱽᱰᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱽᱰᱤ	ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱽᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱽᱰᱤ ipfi yaᱵᱤ. ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱽᱰᱤ mafhungo nga: tshixori ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱽᱰᱤ mbudziso nga: thyethyenea

ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱽᱰᱤ ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱽᱰᱤ 1







	SEDZA U BULE	tshixori	shaka	khunzikhunzini	madini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	txanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenea	khomphyutha	

	VHALANI	<p>Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱽᱰᱤ inwe ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱽᱰᱤ maduvha e madini, a pfha a tshi khou kuᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱽᱰᱤ nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱽᱰᱤ.</p> <p>Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱵᱤᱨᱫᱽᱨᱽᱰᱤ lwela. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga. Shaka dza ofha i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o txalela.</p>	
--	----------------	---	---





ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṅe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ maipfi a  na  kha ᱚᱠᱤᱨᱤ ipfi yaᱠᱤ.
ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ **mafhungo** nga: tshiᱠᱤᱠᱤ
ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ **mbudziso** nga: thyethyenyeya

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 1



SEDZA U BULE

tshiᱠᱤᱠᱤ

shaka

khunzikhunzini

maᱚᱠᱤ

khovhe



BULANI ZWI PFALE

pfhala

pfhene

ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱨᱤ

vhekanywa

pfhiwa

fhufhwa

thyethyenyeya

khomphyutha



VHALANI

Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱤᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱨᱤ e maᱚᱠᱤ, a pfha a tshi khou kuᱚᱠᱤᱨᱤ nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱚᱠᱤᱨᱤᱠᱤᱨᱤ.





Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱚᱠᱤᱨᱤᱠᱤ. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga.

Shaka dza ofha







i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o ᱠᱤᱨᱤᱠᱤ.







ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṇe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṇu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshitiḵori	shaka	khunzikhunzini	maḵini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḵe	ḵanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḵini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḵiwe wavho o ḵanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḵea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḵisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḵo ya seli lwa miḵwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḵini hu pfhiwa nnyi?' A no amba uri 'Naa fhano muḵini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshitiḵori	shaka	khunzikhunzini	maḵini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḵe	ḵanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḵiwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḵi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḵi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ḲAVHURARU NYITO 2



VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ḲWALANI

Ḳwalani maipfi a  na  kha ḡivha ipfi yaḡu.

Ḳwalani **mafhungo** nga: tshiḡori

Ḳwalani **mbudziso** nga: thyethyenyeya

ḲAVHUḲA NYITO 1



SEDZA U BULE

tshiḡori

shaka

khunzikhunzini

maḡini

khovhe



BULANI ZWI PFALE

pfhala

pfhene

ḡanganywa

vhekanywa

pfhiwa

fhufhwa

thyethyenyeya

khomphyutha







VHALANI

Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. Ḳinwe Ḳa maḡuvha e maḡini, a pfha a tshi khou kuḡiwa nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ḡoweleaho. Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ḡi lwela. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga.







Shaka dza ofha i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o ḡalela.







ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṅe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱚᱠᱤᱨᱤ ipfi ya᱆ᱱᱤ. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: tshiᱱᱚᱱᱚ ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: thyethyenyeya

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1







	SEDZA U BULE	tshiᱱᱚᱱᱚ	shaka	khunzikhunzini	maᱚᱠᱤ	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	ᱚᱠᱤᱨᱤᱨᱤ	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maᱚᱠᱤ, a pfha a tshi khou kuᱚᱠᱤᱨᱤ nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱚᱠᱤᱨᱤᱰᱤ. Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱚᱠᱤᱨᱤᱰᱤ. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga. Shaka dza ofha i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o ᱚᱠᱤᱨᱤᱰᱤ.</p>				







ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṅe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱠᱤ maipfi a  na  kha ᱤᱨᱠᱤ ipfi yaᱤᱨᱤ. ᱠᱤᱨᱠᱤ maᱤᱨᱠᱤ nga: tshiᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱠᱤ mbudziso nga: thyethyenyeya

ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 1







	SEDZA U BULE	tshiᱤᱨᱠᱤ	shaka	khunzikhunzini	maᱤᱨᱤ	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pᱤᱤᱨᱠᱤ	pᱤᱤᱨᱤ	ᱤᱨᱠᱤᱨᱠᱤᱨᱠᱤ	vhekanywa	
		pᱤᱤᱨᱠᱤ	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	

	VHALANI	<p>Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱠᱤ maᱤᱨᱤ e maᱤᱨᱤ, a pᱤᱤᱨᱠᱤ a tshi khou kuᱤᱨᱠᱤ nga fhasi zwa pᱤᱤᱨᱠᱤ uri ndi zwithu zwi songo ᱤᱨᱠᱤᱨᱠᱤ. Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱤᱨᱠᱤᱨᱠᱤ. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga. Shaka dza ofha i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pᱤᱤᱨᱠᱤ nga khonani yawe Brian we a vha o ᱤᱨᱠᱤᱨᱠᱤ.</p>	
--	----------------	---	---





ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.






ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṇe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṇu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshitiḵori	shaka	khunzikhunzini	maḵini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḵe	ḵanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḵini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḵiwe wavho o ḵanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḵea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḵisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḵo ya seli lwa miḵwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḵini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḵini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshitiḵori	shaka	khunzikhunzini	maḵini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḵe	ḵanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḵiwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḵi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḵi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱤᱨᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maᱤᱨᱤᱰᱤ nga: tshiᱤᱰᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: thyethyenyeya

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱢᱤ 1







	SEDZA U BULE	tshiᱤᱰᱤᱨᱤ	shaka	khunzikhunzini	maᱤᱨᱤᱰᱤ	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	ᱤᱨᱤᱰᱤᱨᱤᱰᱤ	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maᱤᱨᱤᱰᱤ, a pfha a tshi khou kuᱤᱨᱤᱰᱤ nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱤᱨᱤᱰᱤᱨᱤᱰᱤ. Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱤᱨᱤᱰᱤ lwela. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga. Shaka dza ofha i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o ᱤᱨᱤᱰᱤ.</p>				







ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṇe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṇu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ maipfi a  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ ipfi yaᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ mafhungo nga: tshiᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ mbudziso nga: thyethyenyeya

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤ 1







	SEDZA U BULE	tshiᱠᱤᱨᱤ	shaka	khunzikhunzini	maᱠᱤᱨᱤ	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤ	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	

	VHALANI	<p>Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤ e maᱠᱤᱨᱤ, a pfha a tshi khou kuᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤ nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤ. Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤ. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga. Shaka dza ofha i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o ᱠᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤᱨᱤ.</p>	
--	----------------	---	---





ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṇe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṇu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarin ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱝᱤᱨᱤ ipfi ya᱆. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **maᱤᱨᱤᱰᱤ** nga: tshiᱝᱤᱰᱤᱠᱤ
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ **mbudziso** nga: thyethyenyeya

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1



SEDZA U BULE

tshiᱝᱤᱰᱤᱠᱤ

shaka

khunzikhunzini

maᱝᱤᱨᱤ

khovhe



BULANI ZWI PFALE

pᱤᱱᱤᱨᱤ

pᱤᱱᱤᱨᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤᱠᱤᱨᱤ

vhekanywa

pᱤᱱᱤᱨᱤ

fhufhwa

thyethyenyeya

khomphyutha







VHALANI

Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤᱠᱤᱨᱤ, a pᱤᱱᱤᱨᱤ a tshi khou kuᱝᱤᱨᱤ nga fhasi zwa pᱤᱱᱤᱨᱤ uri ndi zwithu zwi songo ᱝᱤᱨᱤᱰᱤᱠᱤᱨᱤ. Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱝᱤᱨᱤᱰᱤᱠᱤᱨᱤ. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga.







Shaka dza ofha i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pᱤᱱᱤᱨᱤ nga khonani yawe Brian we a vha o ᱠᱤᱨᱤᱰᱤᱠᱤᱨᱤ.







ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṅe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ipfi ya᱆ᱢᱤ.
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: tshixori
ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: thyethyenea

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1



SEDZA U
BULE

tshixori

shaka

khunzikhunzini

madini

khovhe



BULANI
ZWI
PFALE

pfhala

pfhene

txanganywa

vhekanywa

pfhiwa

fhufhwa

thyethyenea

khomphyutha



VHALANI

Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱤᱢᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ e madini, a pfha a tshi khou ku᱘ᱤᱨᱤ nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱘ᱤᱨᱤᱰᱤ.





Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱘ᱤᱨᱤᱰᱤ. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga.

Shaka dza ofha







i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o txalela.







ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṇe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṇu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ	ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱘ᱤᱨᱤ ipfi yaᱤᱤ. ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: tshiᱰori ᱢᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: thyethyenyeya

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱢᱤᱠᱤ 1







	SEDZA U BULE	tshiᱰori	shaka	khunzikhunzini	ma᱘ini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	ᱰanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ma᱘uvha e ma᱘ini, a pfha a tshi khou ku᱘iwa nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱘oweleaho. Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱘i lwela. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga. Shaka dza ofha i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o ᱰalela.</p>				







ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṇe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṇu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				



ḲAVHURARU NYITO 1



	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ	ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ maipfi a  na  kha ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ ipfi yaᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ mafhungo nga: tshixori ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ mbudziso nga: thyethyenea

ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤ 1







	SEDZA U BULE	tshixori	shaka	khunzikhunzini	maᱠᱤᱨᱤ	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	txanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenea	khomphyutha	

	VHALANI	<p>Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ maᱠᱤᱨᱤ, a pfha a tshi khou kuᱠᱤᱨᱤᱨᱤ nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ.</p> <p>Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱠᱤᱨᱤᱨᱤ. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga. Shaka dza ofha i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o txalela.</p>	
--	----------------	---	---





ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.







ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṅe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṅu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				







ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				




ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 2





	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ᱠᱤᱨᱠᱤ	ᱠᱤᱨᱠᱤ maipfi a  na  kha ᱠᱤᱨᱠᱤ ipfi yaᱠᱤ. ᱠᱤᱨᱠᱤ mafhungo nga: tshiᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤᱨᱠᱤ mbudziso nga: thyethyenyeya

ᱠᱤᱨᱠᱤ ᱠᱤᱨᱤ 1







	SEDZA U BULE	tshiᱠᱤᱠᱤ	shaka	khunzikhunzini	maᱠᱤᱠᱤ	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	ᱠᱤᱨᱠᱤᱠᱤᱠᱤ	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ ᱠᱤᱠᱤᱠᱤᱠᱤ e maᱠᱤᱠᱤ, a pfha a tshi khou kuᱠᱤᱠᱤ nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ. Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga. Shaka dza ofha i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o ᱠᱤᱠᱤᱠᱤ.</p>				







ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.






ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.






ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha





MUSUMBULUWO NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiṭori	shaka	khunzikhunzini	maḍini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfhene	pfhiwa	fhufhwa	
		ṭanganywa	vhekanywa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	Zwi a pfhala vha maṛwe mashango vha tshi la nama ya pfhene. Zwi fana na riṇe ngeno Venda ri tshi sevha nga delele. Zwi tshi pfhiwa nga vha maṛwe vha a mangala uri izwi zwithu zwi a liwa naa nga vhathu? Ri songo sanda zwi liwa zwa vhaṛwe.				
	ṆWALANI	Ṇwalani maifpi a  na  kha ḍivha ipfi yaṇu.				





MUSUMBULUWO NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maifpi a re kha  na  nyito l.
	VHALANI	Ano maḍuvha u ṭanganywa dzi tshaka zwo leluwa. Vhathu vha amba nga inthanete vha tshi vhonana muṛwe e seli ha malwanzhe. Vha tshi amba vha ri ndi u sikaipa. Vhathu vhanzhi vha a dzhenela na miṭaṭisano ha vha na vha no pfhufhwa kha inthanete. Fhedzi ni songo zwi ḍowela ngauri hu na zwa vhugevhenga.
	ṆWALANI	Ṇwalani mafhungo nga: maḍini Ṇwalani mbudziso nga: pfhala





ḲAVHUVHILI NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi?' Ndi vho Vele vho tou halifha. Vha khou amba na vhana vhavho vho takalela muḱwe wavho o ḱanganywa na makhuwa a America. Vho mu fulufhedzisa u muḱea bazari. Fhedzi zwo vha zwi sa athu khwaḱisedzwa. Ndi ngazwo mukala vha sa athu vhudzwa. O fhufhwa nga Ḳa uri u ḱo ya seli lwa miḱwaha miraru, ngauri o vha o takalesa o pfa zwa bazari.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi nnyi a no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? A no amba uri 'Naa fhano muḱini hu pfhiwa nnyi? Ndi _____.</p> <p>2. Ḳa u ya Amerika Ḳo mu itani nga u takalesa? Ḳa u ya Amerika Ḳo mu _____ nga u takalesa.</p>				

ḲAVHUVHILI NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito I.				
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo nga: pfhiwa</p> <p>Ḳwalani mbudziso nga: khunzikhunzini</p>				

ḲAVHURARU NYITO 1

	SEDZA U BULE	tshiḱori	shaka	khunzikhunzini	maḱini	khovhe
	BULANI ZWI PFALE	pfhala	pfheḱe	ḱanganywa	vhekanywa	
		pfhiwa	fhufhwa	thyethyenyeya	khomphyutha	
	VHALANI	<p>U vhekanywa ha thero dzanga tshikoloni , musi ro sedza nyambo a zwo ngo dzulisa zwone. Ndi tshi tama u guda luambo lwa tshi Mandarinini ngauri ndi khou tama u ya Chaina hune ha vha na zwikili zwinzhi. U tshi vhuya u a kona u thusa vhaḱwe nga u vha sikela mishumo. Ndi tama u ita zwithu zwo fhamanaho nga khomphyutha.</p>				
	ḲWALANI	<p>1. Ndi mini zwi songo vhekanywaho zwavhuḱi? Thero dzawe a dzo ngo ngo _____ zwavhuḱi.</p> <p>2. U khou tama u guda luambo lufhio? U khou tama u guda luambo lwa tshi _____.</p>				

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 2





VHALANI

Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.



ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maipfi a  na  kha ᱤᱨᱤᱰᱤ ipfi yaᱤᱨᱤ.
ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mafhungo nga: tshixori
ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ mbudziso nga: thyethyenea

ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ 1



SEDZA U
BULE

tshixori

shaka

khunzikhunzini

madini

khovhe



BULANI
ZWI
PFALE

pfhala

pfhene

txanganywa

vhekanywa

pfhiwa

fhufhwa

thyethyenea

khomphyutha



VHALANI

Todd ndi musefi muhulu. U a zwi takalela. ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ ᱠᱤᱨᱤᱰᱤ maᱤᱨᱤᱰᱤ e madini, a pfha a tshi khou kuᱤᱨᱤᱰᱤ nga fhasi zwa pfhala uri ndi zwithu zwi songo ᱤᱨᱤᱰᱤ.





Mathina o vha o dalelwa nga shaka. Shaka yo muluma a ᱤᱨᱤᱰᱤ lwela. A fhedza o thusiwa nga khovhe dza vhimbi. Dzo mutanga.

Shaka dza ofha







i dzo khovhe dza vhimbi. U vhavha ho pfhiwa nga khonani yawe Brian we a vha o txalela.







ḲAVHUNA NYITO 2

	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.
	ḲWALANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ndi nnyi we a vha e musefi muhulu? _____ ndi musefi muhulu. 2. Todd o dalelwa nga mini e maḡini? Todd o dalelwa nga _____. 3. Todd o lamulelwa nga nnyi? Todd o lamulelwa nga _____. 4. Naa Brian ndi khonani ya Todd naa? Ee!/Hai! Brian a si/ndi khonani ya Todd. 5. Ndi zwone zwauri Todd o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi? Ee!/Hai! Todd ho ngo/ o lamulelwa nga khovhe dza vhimbi.

ḲAVHUTANU NYITO 1

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	VHALANI	Vhalani maipfi a re kha  na  nyito l.

ḲAVHUTANU NYITO 2

	VHALANI	Vhalani hafhu maipfi oḡhe a re kha  na  .
	ḲWALANI	<p>Ḳwalani mafhungo kha bugu yaḡu. Ni lulamise zwo khakheaho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. todd a kona u pfa ipfi Ḳa brian 2. 'ḡavhanyani! ḡamelani bodo ya u sefa ngayo.' brian u ḡavha mukosi 3. maḡi o vha a tshe o ḡala nga malofha